

ABK

Vojin Hadžistević

## PREDUSTANICI DANI - DOGADJAJI, IZSLJENJA, OSJEĆARJA 1

Kad sam u ponedeljak, 31. marta 1941, uspio da se nekako kroz prozor ubacim u već prepun voz, poslalio sam da je posljednji iz Beograda. Rat s Njemačkom, činilo ni se, sano što nije počeo. A u takvoj situaciji morao bih svakako biti kod svojih, u Banjoj Luci. Pa put sam se odlučio iznenada. Nisam stigao ni da se bilo s kim posavjetujem. Ali sam vjerovao da će tako, svojim kućama, pošuriti i drugi studenti, komunisti, koji su iz raznih krajeva naše zemlje došli da studiraju u Beogradu.

Povratak nisam vezivao za direktno učešće u tom neposredno очekivanom ratu. Za direktivu o javljenju u dobrovolje saznaču tek dognije. Rat između engleske i njemačke koalicije smatrao sam, jedneko kao i na početku, imperijalističkim. Ulezak u takav rat na strani Engleske - na što je po moj mišljenju objektivno išla sposrost i ustručavanje naše vlade da se prisnije poveže sa SSSR-om - izgledao mi je kao "vadjenje krestenja iz vatre" za tudići račun. A utoliko više što sam žvрсто vjerovao - niko tada nije znao da je Hitler već donio odluku o napadu i na SSSR - da se rat s Njemačkom mogao izbjegći. Smatrao sam da nas Hitler ne bi smio napasti da je naša vlada htjela - u duhu parole 27. marta "Savez s Rusijom" - da se SSSR-om sklopi i vojni pakt a ne samo ugovor o prijateljstvu, uvjeren da bi to i SSSR isto tako spremno i rado prihvatio.

Posematrajući u tome svjetlu sukob kraljevine Jugoslavije s Njemačkom - i odvajajući ga pogrešno od naše borbe protiv fašizma - mlad, neiskusan, nisam bio mnogo zabrinut za njegov ishod. Mislio sam, da nam ni pod nekom privremenom vlašću Nijemaca ne može biti mnogo gore nego što je bilo pod monarhofsističkom diktaturom domaće buržoazije, te da njen ratni poraz, slično onom u Rusiji 1917., može samo ubrzati nastupanje naše, radničke revolucije. Kod svojih kuća treba da budemo - zato sam žurio da se u Banja Lucu prebacim dok je to bilo još moguće - zbog toga drugog, narednog, našeg rata. Zbog revolucije koja može izbiti, kako sam vjerovao, svakoga časa poslije propasti kraljevine.

Cijelu prethodnu nadjelju, od pristupanja Jugoslovije Trojnom paktu, bilo je još sve neizvješano, situacija se mijenjala iz časa u čas. Kad smo<sup>26.</sup> marta, po direktivi Partije, pripremali ~~da~~ po fakultetima da uveče demonstriramo protiv pakta, nismo mogli znati šta će iz svega toga proizći. Na posljednjim demonstracijama u Beogradu, decembra 1939., žandarmerija je pucala, bilo je doste žrtava, pa smo morali biti pripravljeni na to da će na ovim pucati još i više.<sup>2</sup> Srce mi je snažno lupalo kada sam se u određeni čas našao u jednoj od brojnih grupa koje su iz pobočnih ulica počele naglo da se ulijevaju u Ulicu Kralja Milana (denas Maršala Tita). Žandarci, međutim, nisu smjeli da upotrebe oružje, samo su nekoliko desetina demonstranata potrpali u "marice" i odvezli u zatvor. Bili smo više nego zadovoljni što smo zadatak dobro obavili, ali još nismo mogli biti dovoljno svjesni njegovog pravog značaja. Taj način uspjeha, kako nam je 28. marta izjavio oficir koji je ~~je~~ <sup>(103 stranice)</sup> dolazio da prati naše akcije na Tehničkom fakultetu, podstakao je grupu (denas se zna: prengleski orijentisanih) oficira da još iste noći – ne čekajući da dovrše sve ranije planirane pripreme, žureći da ne propusti povoljan trenutak stvoren našim demonstracijama – izvrši inače već od ranije pripremljeni puč. Tako je Partija demonstracijama od 26. marta prokrtila себi put da 27. marta još snažnije zakorači na otvorenu političku scenu kako bi još odlučnije uticala na dalji tok dogadjaja.

Beogradski 27. mart je bio veličanstven. Po eduševljenju naroda, pomislio sam tada, neće moći da ga nadmaši ni sam dan konačne pobjede. Jer taj će doći korak po korak, dočekaćemo ga sa srcem već zasićenim radošću prethodnih pobjeda, a ovaj je došao tako iznenade, poslije toliko godina trpljenja, na srca koja toliko vremena nisu okusila slast radoštii, pa je eduševljenje naroda zaštitilo u nebesa poput vulkanske erupcije. Sve što je moglo, izazlo je na ulice i klicalo. Ostali su ispunili prozore i balkone, iskriveni čilimine, zastavama, svijećem, da bi se uz pljeskanje i poklike pozdrava priključili redosti onih dole. Sa ramena svojih drugova, sa bandera, ograda, balkona, krovova, automobila, fabričkih kapija,

spomenika i čega sve još ne, plamenim riječima obraćali su se manifestantima govornici u ime Partije, njenog Njemačkog, Pokrajinskog, Centralnog komiteta. Izgovarane i neglažavane toga dana na jeden osobit način već i same riječi "GOVORIM U IME CENTRALNOG KOMITETA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE" - što se samo dan ranije nije moglo ni zamisliti - dovodile su nas do ushićenja. Najčešća i sa najviše žara izvikivana parola "Savez sa Rusijom" (ili "Savez sa Rusjom - jedini spas!") odražavala je uvjerenje da nam Nijemci, dodje li do tog saveza, neće smjuti ništa, kao i da je pretpostavka tek-vog saveza sloboda djelatnosti Komunističke partije. Nikada, ni prije ni danije, nisam bio tako sretan kao toga dana kada je Partija izšla iz svoje dugogodišnje ilegalnosti, kada smo postigli jednu od naših najljepših pobjeda i osjetili svoju pravu snagu, kada nas je opijala osjećanjem neizmjerne sreće već i sama činjenica da smo mogli da se slobodno ispoljavamo kao komunisti. I tu slobodu toga dana koristili smo toliko da sutradan - kada smo se nas nekoliko našli na poljani iza Tehničkog fakulteta, da porazgovarao o preteklem danu - namjesto riječi iz naših grla moglo se čuti samo neko šištanje.

No sve to ~~što je učinio i rekao~~ nije potrajalo dugo. Kada sam 31. marta poslije podne vidio kako se njemačka ambasada pakuje, odjedenput sam se obrijezinio i začudio, kako sam prije mogao i pomisliti, da nas rat sa Njemačkom može obići. Kao da je moglo biti da otkažemo pakt a da nas Hitler ostavi na miru, i kao da je naša građanska vlast mogla - poslije toliko godina antisovjetske propagande - da se preko noći zaista iskreno i tjesno poveže sa SSSR-om. Shvatajući sve to ~~u srušenoj~~ kada sam ugledao kako se Švabe pakuju, požurio sam iz istih stopa u sten, da se i sam spakujem i uhvatim prvi voz za Banja Luku.

Vec prvog dana po povratku pozvan sam na jeden širi skojevski sastanak. Održali smo ga na Risetima na nekoj njivi, čini mi se negdje prema ciglani, a vodio ga je, ako se ne varam, Ibro Sarac. Očekivao sam riječ o našim zadacima u predstojećem ratu, a prije

svega o zadatku prikupljanja oružja potrebnog za dočnije "podizanje revolucije". Ali namjesto toga, raspravljalo se o demonstracijama od 27. marta, koja su protekla pod protežnim uticajem građanskih elemenata i zadatku da u Nedjelju, 6. aprila, organizemo nove, u kojima će dominirati naše parole. Forma okupljanja je trebalo da bude utakmica između ~~partije~~ <sup>član u dečko vježbi</sup>, reprezentacije dječaka i studenata. ~~(član u dečko vježbi se takođe nekih drugih pretivnika)~~

Sa iskustvom tek nevršenih 19 godina, naviknut na vodjstvo starijih drugova, možda malo pokoleban stavom ostalih, nisam imao dovoljno smjelosti da energičnije zastupam mišljenje da se na dnevnim red postave pitanja koja su proizilazila iz činjenice da smo se našli na pragu rata. Samo sam, iznenadjen takvim zadatkom, postavio pitanje: "Kako, drugovi, demonstracije, kada rat samo što nije započeo?" - Međutim, kako osim svog ličnog utiska, dobijene nog u Beogradu, nisam znao iznijeti i nešto ubjedljivije u prilog svoga stava, i kako nam je inače svima bilo teško zamisliti da na jednom takvom sastanku menjamo nešto za što smo znali da je direktna rukovodstva u gradu, mojoj primjedbi i nije mogla da bude posvećena neka veća pažnja.

Da se tom prilikom radilo o skojevskom sastanku shvatio sam tek kasnije. Nada to danas može izgledati čudno, a utoliko više što sam 1938/39. i 1939/40. školske godine vodio ilegalnu skojevsку biblioteku, ~~koja je u 1939. uključujući kasnije ustancu i do 1940. vodio Nikica Pavlić, Štavni Ivica Mažar, a do 1941. još da i~~ <sup>3</sup> ješ neko tretak meni se sada čini da u to vrijeme nisam znao ništa o Skoju kao nekoj posebnoj, od Partije različitoj organizaciji. Štaviš, čini mi se da dotada nisam bio čuo ni za samu riječ Skoj. Tola sam bio čvrsto uvjeren da sam član Partije i da osim nje i nešta neke druge organizacije komunista. Tek sam kasnije saznao da su brojni sastanci, na kojima sam dotada prisustvovao, bili skojevski, a da su Nikica Pavlić, Ivica Mažar, Rade Ličina, Rudi Kolek i drugi stariji drugovi dolezili na njih kao partijei zaduženi za rad Skoja ili pak kao članovi Mjesnog komiteta. <sup>4</sup>

(da sam već bio član Partije)

Moja zabluda, ~~keo i mnogih drugih~~, može se objasniti tadašnjom veoma strogom konspiracijom u partijskom i skojevskom radu. U prvom iligelnom materijalu, koji sam u ljeto 1938. dobio od Zdravka Pavlovića u Gračanici (gdje sam rođen i gdje sam provodio svoje školske raspuste), bila je riječ o pravilima konspirativnog djelovanja komunista i komunističkom držanju pred klasnim neprijateljem, odnosno policijom. Iz toga materijala i ~~uznemog~~ propratnog objašnjenja Pavlovića – sa kojim sam, kako mi se poslije činilo, bio "primljen" u "organizaciju" a da to iz konspirativnih razloga tom prilikom nije i izričito rečeno – tada sam naučio, i toga se poslije uvijek čvrsto držao, da o samoj organizaciji, aktivnosti drugih i sl., nikada ništa ne pitam, a da će mi se, s ~~ime~~ druge strane, reći sve što ~~mi~~ je potrebno da znam. Stoga se moglo desiti da sam dugo vremena – pa čak i pošto sam iz Istorije SKP (vidio kako je bila svojevereno organizovana boljševička partija, i neko vrijeme poslije odlaska u partizane – imao vrlo maglovite predstave o organizacionoj strukturi naše Partije.

Tako sam tada mislio da Partija, kako bi za policiju bila što neuhvatljivija, osim komiteta nema i neke strogog formalne organizacione jedinice, ~~ali~~ da se između nas samih, uprkos tome što se zbog konspiracije nije nigdje vodio neki spisak, u svakom trenutku znalo ko je član Partije. Po mom tadašnjem mišljenju to su bili svi drugovi koji za stvar komunizma nisu bili samo na riječima, kao "salonski" komunisti, već i na djelu, što je značilo da su bili svakodnevno aktivni, uvijek spremni da za stvar radničke klase daju sve od sebe, dovoljno čvrsti da pred policijom neće dati svoje drugove – pa bismo svakog takvog iz naše sredine, uvjerivši se prethodno po njegovom radu da je takav, bez ikakvih formalnosti jednostavno prihvatali u svoje uže društvo. Više takvih drugova, koji su pohađali iste škole, bavili se istim poslom, stanovali u istom kraju grada i sl., činili su po mojim tadašnjim predstavama o Partiji jednu neformalnu grupu, okruženu sa više ili manje simpatizera, koja se reznim povodima i pod reznim vidovima sastaje i dogo-

vara o svojoj aktivnosti, a u međuvremenu njeni pripadnici se između sebe stalno informišu, ili im pak oni povezani sa rukovodstvom prenose direktive, tako da je Partija mogla da u neku akciju svakog trenutka organizovano pokrene sve komuniste u gredu.

Na taj nadin, ~~način~~ bez jasno označenih esnovnih organizačija i formalnog prijema u svoje redove, uz straga pravila konspiracije, Partija se, zemšljac sam tada, štitila od težih poslijedica u slučaju rdjavog držanja nekoga svoga člana pred policijom – takav nije mogao da oda organizaciju u onoj mjeri u kojoj ta nije bila do kraja formalizovana. Drugima je iz istog razloga bilo lakše odricati da pripadaju ilegalnoj komunističkoj organizaciji – svoje kontakte sa drugim mogli su da predstavljaju kao obično druženje, a sastanke kao okupljanje na bazi nekog zajedničkog interesovanja nepolitičke prirode. ~~nakon~~ gleđajući, naravno, ~~te~~ da je do toga došlo, ~~ne~~ karakteristično za svaku mladost, uključujući i zbilju da u policiji, ~~koja je~~ odliko povezivala organizaciju Partije, ~~a~~ redovani grupaci ~~begovači~~ nije teško postati ~~član~~ ~~za~~ onjemu. Tek kada sam ~~ja~~ ~~znao~~ saznao da i naša Partija ima jasno omedjene cilje i odgovarajući način prijema u svoje redove, shvatio sam da je moje ranije "vidjenje" partiskske organizacije predstavljalo samo manje-više tačnu sliku skojevskih aktiva, kakva se tada mogla u mojoj glavi stvoriti shodno mom praktičnom iskustvu, stečenom uz istinsko otsustvo svakog interesovanja da znam bilo šta više od onoga što mi je o svemu tome tada govorenog.<sup>5</sup>

Namjesto naših demonstracija Banja Luku su 6. aprila protresle njemačke avionske bombe. Počeo je rat, veliki preokret u našem životu čije prave razmjere, dubinu i poslijedice ćemo osjetiti tek nešto kasnije. Sa majkom i mlađim bratom stanovali sam tada u jednoj tjeskobnoj mansardi na Hisetima, u srednjoj od tri usamljene kuće na Karadjordjevom drumu, oko 500 metara poslije Crne kuće. U onoj prema Grgo Šeheru živio je Jovan Zubović, otac mojih drugova Milića i Prede, a u onoj prema gradu Sergije Cikalovski, ruski emigrant i kapetan jugoslovenske vojske. Oko kuće su bila dvorišta,

lijevo i desno njive, pozadi bašte i Zubovićev voćnjak, zatim opet njive, poneka kuća, te obronci brda i ciglana cakle se, pored voćnjaka i kuće Cikalovskog, spuštao potok kojim se moglo neopaženo izvući iz grada.

*(dojavio sam)*  
Početak rata ~~nakognutih~~ i dobitje sazvata sudjelovala je naši veličanstvenim ljudima da je nagovještavao približavanje našeg ~~nevjernih~~ ~~pristalica~~ u pružao mogućnost da se u njega napuštanju dođe i posjetiti da ga tako i drugi dokivaju, kao signal za našu "opštu" mobilizaciju i nastupanje razdoblja koje predstavlja našu punu borbenu gotovost, duhovnu i fizičku spremnost da u svakom trenutku možemo poći na izvršenje i najtežeg zadatka koji bi se u novim uslovima mogao pred nas postaviti. Kako nas je <sup>nat.</sup> u nečem i pretekao - na posljednjem sastanku, pripremajući se za nešto sasvim drugo, nismo predviđili ništa konkretno za ono što se upravo dogodilo - to sam svakog trenutka od njegovog izbijanja očekivao neko obavještenje ili poziv na sastanak, da se dogovorimo ili na neki drugi način upoznamo šta su nam prvi konkretni zadaci u novonastaloj situaciji. Pogotovo što smo se i ranije brzo okupljali i obavještavali makar da se radilo o daleko manje važnim dogadjajima. U takvom isčekivanju vidiо sam se oko kuće, u bašti kopao i pokrivaо rov u koji sam se sklanjao od njemačkih aviona, slušao vijesti, razgovarao sa Milićem i Predom šta bi trebalo da radimo - ranije brojne veze su se za momenat svele samo na one sa drugovima iz najbliže okoljine.

Predma se radilo tek o nekoliko prvih dana rata, takav život, ispunjen pasivnim isčekivanjem, padao mi je teško, a utoliko više što mu je prethodio period ispunjen <sup>u Warowim studenima (odnosno tadašnjim)</sup> učešćem u veoma intenzivnom organizovanom radu. Na Tehničkom fakultetu, u našim opštim i stručnim studentskim udruženjima, na raznim sastancima, akcijama i prosti razgovorima sa brojnim drugovima, provodio sem svakodnevno po nekoliko sati, a takodje izvan fakulteta, učestvujući u rasturanju letaka Partije, nošenju hrane uhapšenim drugovima, improvizovanju protestnih mitinga radnika, demonstracijama. Prethodne dvije godine

u Banjoj Luci imao sam takođe jedno stalno zaduženje (~~kombinacija  
dane čitanja svih ih onih knjiga iz naše skrjnje biblioteke~~) po kome sam skoro svakoga dana imao ponešto da uradim. A onda, poslije svega toga, najedanput - "besposlen". I mada to nije bila moja a možda niti nečija tudijska krivica, ipak sam zbog te svoje neочекivane "nezaposlenosti" - momentane (možda i nekim meni nepoznatim objektivnim okolnostima prouzrokovane) odvojenosti od učešća u organizovanom radu - svih tih dana osjećao u sebi nešto kao grižu savjesti.

Kad bih tih dana, pa i nešto kasnije, prilikom rijetkih izlazaka u grad, slučajno sreo nekog druga, pitao bih ga šta ima novo, zna li za kakve direktive, šta sam radi. ~~Ali~~ Valjda je slučaj htio da sam se sretoao sa takvim koji nisu znali ništa više ~~o tome~~ i koji su te dane provodili slično meni. ~~vede ne svih i sa istim ne  
stupljaju~~. Kada sam jednoga upitao misli li na to kako će doći do nekog oružja - začudio se takvom pitanju i pogledao me tako da sam se uplašio, pomislivši da sam <sup>možda</sup> pogrešno obratio nekome koji se u međuvremenu, dok nisam bio u Banjoj Luci, udaljio od nas, ili pak koga sam pogrešno smatrao našim a koji je u stvari samo salonski komunista.

Trebalo je, valjda, da tako prodje tih nekoliko prvih dana ~~među~~ rata pa da se snadjem u novim uslovima i shvatim da ne smijem više gubiti vrijeme, čekati sastanak i direktive, već da moram odmah početi da radim ono što sam uvezim da je u datom momentu najvažnije. A da je to sakupljanje oružja bio sam siguran još od početka.

Kada se načulo da oko Banja Luke već promiču vojnici koji napuštaju front, požurio sam se Milićem na Brda poviše ciglane na Hisetima. U susretu se usamljenim vojnicima započinjali bismo razgovor odakle dolaze, kakvo je stanje na frontu, dokle je stigao neprijatelj. Uvjeravajući ih da Nijemci neće dugo uživati u svojoj pobjedi, na kraju smo tražili da nam daju svoju pušku. Objasnjavali smo im da je želimo upotrebiti protiv Nijemaca, dočnije, kada se za to ukaže povoljna prilika.

činjenicu  
Za nekoliko dana isparao ~~je~~ sam lice na mojim novim cipelama, kuda smo sve išli za vojnicima, ali nijedne puške nismo dobili. Nisu pomagale nikakve riječi. Vojnici su nas gledali sa nepovjerenjem, ~~da~~ mogli biti sigurni u toko ~~one~~ vojnicima ako ne imaju pušku mogli bi se raditi u nešto ruševu. Ukoliko smo uspjeli da neke i raskravimo, takvi su nam svoje odbijanje objašnjavali strahom od odgovornosti ako ih negdje bez oružja presretu oficiri. Drugi su nam govorili, ne želeći da priznaju da su napustili front, kako Banja Luku obilaze samo da bi se negdje iza grada opet iskupili i dočekali neprijatelja. U svakom slučaju, sa puškama su se svi mogli osjećati sigurnije, tako im je bilo lakše probiti se do ~~svojih~~ <sup>svog kraja</sup>, a moral je biti i takvih koji su nemjeravali da pušku sačuvaju za sebe i sakriju negdje kod svojih kuća. Bilo ovako ili onako, na kraju smo shvatili da ~~nepoznatih~~ <sup>na taj način</sup> od nepoznatih vojnika ne možemo ~~pa~~ ~~ne~~ dobiti ništa, pa smo razočarani i želosni napustili dalje pokušaje.

dan-dva  
15. aprile vlast su preuzele ustaše, a ~~one~~ kasnije u Banja Luku su ušli Nijemci. Radoznao da vidim kako izbliza izgledaju ti naši budući protivnici, brzo sam zajedno sa Milićem i Predom našao u gradu. Od hotela "Bosne" niz aleju, uz trotcar, <sup>čavatarku</sup> dugačka kolona vojnih vozila. Vojnici šetkaju okolo, na puške - uglavljene između pridržaća na stranama vozila - kao da su sasvim zaboravili. Spolja svi jednaki - po uniformi, ~~minzertu~~, rumenilu lica, žučkastej kosi, po govoru i izvicima, po razmetljivosti kakvu može da dozvoli sebi nad pobijđenim smo neuporedivo superiorniji protivnik - i sami su posmatrali svoje posmatrače, osvrtnuli se za djevojkama i dobecivali im koještva, žvakali čokoladu i druge slatkisice, snijali se, živahni, veseli, mladi.

Iz teorijske razlike između onih koji vladaju i naroda ~~pa~~ koju ~~sam se~~ oslanjam ~~iskoko~~ nisam poznavao stvarni odnos Nijemaca prema Hitleru, sledilo je, pa sam tako mislio i prilikom prvog susreta s njima, da među njemačkim vojnicima, ne računajući oficire, mora biti dosta sko ne i većina onih iz naroda, koji nisu fa-

Šisti, neši pravi neprijatelji. Osim toga, uprkos svim dotadašnjim progonima, među njima bi moralo biti i komuniste, naših njemačkih drugova. Spoljni utisak, da između njih nema nikakve razlike, može da je varljiv, zaključivac sam tada, jer ~~anti~~ fešisti, a pogotovo komunisti, moraju to kriti - kako bi inače, da su svi fašisti, došlo do revolucije u samoj Njemačkoj? Neki potez ili akcija Crvene armije može da bude samo povod, ili pak da potpomogne i ubrza tu revoluciju, ali ona će, tvrdo smo tada vjerovali, biti djelo njemačkih radnika, komunista, baš kao što će i naše biti naše djelo.

U jednom trenutku, usred takvog razmišljanja, pažnju su mi ponovo privukle one puške u vozilima. Osjećajući se nadmoćnim u odnosu na ~~nas~~ neprijatelja, utoliko što ře onk za nas, uprkos izvjesnoj "pomješenosti" sa nefاشistima, ipak vidljivih, uniformisanih, a mi za njih, utopljeni u masi, sasvim nevidljivi - ~~izgledajući u te puške~~ o kojim kao da niko nije vodio računa, mlad, neiskusan, ne znajući ništa o vojnoj službi ~~prije~~ - slijedio vještinu - pomislio sam: ~~vremenskim~~ eto, tako "nevidljivi" kao sada, mi ćemo se jednog dana, u cijeloj zemlji, kad za to igrene čas, prikupiti u velikom broju, organizovano, svuda tamu gdje se ~~vremenskim~~ ~~onu~~ ~~ne~~ ~~ne~~ nekad neće nevidljive, nebezpečne neprijateljske puške, pa česivo i ~~zgoditi~~ podje neprijatelja i tako započeti našu revoluciju. Toga časa pokazade se i koji od njemačkih vojnika nisu ~~nisi~~ neprijatelji - tekvi nem se neće opirati a ukoliko su i komunisti pređe istoga časa na našu stranu.

→ Kada sam poslije razgovarao o tome sa Milićem i Predom, video sam da se ni njihova predstava revolucije ne razlikuje mnogo od moje. Revolucija je i za njih bila ovako ili onako, više ili manje iznenadno razoružavanje neprijatelja, moguće zbog postojanja Sovjetskog Saveza i Crvene armije, pogotovo uz njihovu podršku. Pošto do tога momenta, u skladu sa takvim shvatanjem revolucije, nećemo dirati u Nijemcu, neće ni oni nas. Ali ne toliko stoga, kako sam tada naivno mislio, što ih dotada nećemo dirati - i što će im, bez stare vlasti koja nas je pozbevala, trebati dosta vremena da nas uopznaju

- koliko stoga što imaju pakt o nenapadenju sa Sovjetskim Savezom. Jer, tako smo tada računali, nada taj pakt nije iskren i vječit, sve dok ratuju sa Englezima i dok taj pakt važi, Nijemci neće ići na otvoreno zaoštrevanje odnosa sa komunistima ni u našoj zemlji. ~~Nike od nas nije mogao tada smisliti da bi Nijemci mogli udariti na Rusce - naravno, ne uber tega što je Hitler već izveo što zbog svoje crvene armije na to ne osije ni da pomisli.~~

Što, te i slične misli izazvao je u meni - tada neiskusnom i naivnom skojevcu, koji je pročitavši Istoriju SKP(b) mislio da se domogao riznice najvišeg znenja ovoga svijeta - taj prvi sustet sa njemačkim vojnicima, koji su se 15. aprila četrdeset prve automobilima dovezli u Banja Luku bez i jednog ispaljenog metka, kao na neku svečanost, od nekih gradjana čak srdačno podravljeni.

Kad su ~~je~~ prve ~~dane~~ <sup>pale u blizini</sup> ~~jezni~~ avionske bombe ~~postigle~~ stana Jelene Fabić, dobre prijateljice moje majke, ona se tada sa mužem i kćerkom sklonila kod nas. Za sina joj Aleksandra, Šacu, nisam ni pitao. Bio je zagriženi ljotičevac, u gimnaziji smo se često suprotstavljeli, pa sam mislio da stoga nije htjeo da podje s njima. Njen muž, inače šef vatrogasaca u Banjoj Luci, imao je dva izvrsna revolvera, nešto od čega je ~~bilo~~ <sup>tako</sup> teško zamisliti išta bolje, ali nisam mogao smisliti nikakav način kako bih se mogao domoci bar jednog. Pokušao li krišom, znaće odmah ko je to učinio, zatražim li otvoreno, neće dati. Iako uistinu ne zna što su komuniſti, niti pak da bi i kod njih mogao biti šef vatrogasaca, za njega su oni veći bauk i od sanih Nijemaca. ~~pozivam se u tekolosko gledaju-~~  
~~čite revolvera na dohvati, ruke i ujedno tako daleko.~~

Jednog jutra, tek što je počelo da svije - bilo je to na nekoliko dana prije dolaska ustaša i Nijemaca - neko je zakucao na vrata našeg stana. Kad sam ustao, kroz steklo i tanku zavjesu na vratima ugledao sam u vojničkoj uniformi Šacu Fabića. Izgledao je jedno, preplašen, kao da je ispred ~~smrti~~ smrti utekao. Kad sam mu otvorio žurno je zakoratio unutra, izvaljujući uzbudjenim glasom još se vrata: "Kekva sila! Ni bog nas neće više osloboediti!"

U mnogo čemu na svoju ruku, Šaco je to bio i kao ljotičevac. Iako je Ljotić duvao u istu tirku sa Hitlerom, Šaco se javio u dobровoljce. Ali kad je kod D. Gradičke ugledao, preko Save, jednu veću njemačku tenkovsku kolonu, nije se ni česa premišljao da ~~se~~ ~~se~~ napusti front. Nađavši ~~povratak~~ stan, predpostavio je da su njezini kod nas. Dok mi je to pričao i opisivao njemačku silu, kako bi opravdao svoje dezterterstvo, žurno se presvađao i uniformu savijao u jedan zvezlilaj. Kad je odmah zatim htjeo da s tim ~~se~~ ~~se~~ i puškom podje nekuda iz kuće, na pitanje šta je ~~to~~ neumio, odgovorio je da hoće sve ~~to~~ da baci u Vrbas. Istoga časa, zgrabivši ~~mož~~ ši pušku obena rukama, kako ~~se~~ ~~bi~~ i ~~parisli~~ da ~~se~~ u ~~ne~~ joj kući ~~tu~~ ~~no~~ ~~uprotstavlja~~, obratio sam mu se ~~turkom~~ prekorjevajućim glasom: "Pušku ostavi ovdje, ja je uzimam, a ostalo nesi i baci!" - Vjerovatno zaokupljen mišlju kako uopšte da sakrije da je bio ~~vojnici~~ ~~vojnici~~ dobровoljac, nije se ni trenutak protivio. Bilo mu je tako lakše da tako, samo sa zvezlilajem, bez puške, predje ulicu i sekakom stigne do Vrbase a da niko ne primjeti o čemu se tu radi.

Pušku sam ~~odnosi~~, čim je Šaco izašao, dobro natrackao vozeljnom za zimske cipele - ničeg zgodnijeg nisam imao pri ruci - i umotao ga u vreću. ~~Tako~~ <sup>Zatim</sup> sam je izndje u baštu i ukopao ~~šaku~~ <sup>adovom</sup> u gline-ni zid skloništa, zatesavši ga ~~zatvara~~ ponovo od vrha do tla, da bi izgledao kao i ranije, ~~i~~ ~~ne~~ ~~ostoji~~ ~~zatvara~~. Računao sam da onome koji bi eventualno ~~dečka~~ <sup>grinjalice</sup> ~~našao~~ na skloništu neće pasti na pamet da dira zidove već će prekopavati samo njegovo tlo. Poslije toga otišao sam kod Milića, da bih se kući vratio tek kasno poslije podne. Htjeo sam da Šaco stekne utisak kako sam pušku odnijeo negdje ~~vele~~ daleko. ~~za~~ ~~zane~~

Od toga dana, kako sam se domogao puške, na ostale drugove koji nisu bile takve sreće gledao sam malo sa "visine". Ali moja radošć nije bila dugog vjeka. Prvo je stari Fabić, kad je izašla narudba da Srbi predaju oružje, prije nego što sam što smislio, predao ~~šaku~~ <sup>običaj</sup> oba svoja ~~zadovoljstva~~. A onda je, nekoliko dana kasnije, došao Šaco i zatražio da mu vratim pušku, ~~koji~~ ~~bi~~ ~~je~~ ~~zadržao~~.

~~pravila i zakoni ustaške vlasti.~~ Nisu pomogla nikakva moja domišljaj-  
nja ~~čovjeku~~ - da sam pušku već predao drugima, da su je ovi otpre-  
mili dalje, ~~č~~ da mi je niko više neće vratiti koliko god je budem  
tražio. ~~ne znao~~ Na to je uvjek ~~amo~~ tvrdoglav ponavljao da pušku  
mora predati ~~ustašem~~, pošto ~~mi~~ znaju da je bio u vojsci. ~~i da se~~  
~~vratio u njom kuci~~. U jednom trenutku nadmudrivanja - kada sam ga  
~~bez sna gođi~~ put upitao zašto ustašma, ukoliko ga za pušku stvar-  
no upitaju, ne odgovori onako kako bi im inače odgovorio, da ga ~~ju~~  
nisam sprgečio da ~~pušku~~ bacim u Vrbas - oteo mu se pravi razlog. -  
"Uostalom - odvratio mi je tada malo povisšenim glasom - razgovarao  
sam o tome sa Kesićem. (~~Veselin Kesić, jedan od "lidera" ijeti-~~  
~~čavaca u banjelučkoj sirovini, takođe profesor teologije u Slavoniji~~).  
Znamo mi za šta bi vi ~~bi~~ <sup>ve</sup> ~~tu~~ pušku upotrijelili!" - Kako sam i po-  
slije toga oteo pri svome, on je prekinuo dalji razgovor i pošao  
~~između~~ sa riječima: "Ako je ne daš, idem te prijaviti!"

- "Evo ti, Šaco, puška, sli ovo ti nikada neću zaboraviti! Do-  
sada je izmedju nes dvojice bilo i ovako i onako, ali slijedeći  
put kada se sretnemo, znaj da ćemo se sresti kao sartni neprijate-  
lji!" - upozorio sam ga predavaajući mu pušku.~~te pogodite, Nino,~~  
Kako je njegov postupak po mojoj ocjeni, uzimajući u obzir sve o-  
kolnosti slučaja, zašluživao najveću moguću kaznu - a u vrijeme

koje je dolazilo nije se mogao očekivati redovan sud - to sam u sebi već donio takvu presudu i postavio sebi zadatak da je, pošto bih mu je prethodno ssopštio, izvršim prvom prilikom koja se za to ukaže.<sup>4</sup> ~~(Bacu sam poslije toga sreću jesen 1945, i sjetio se svoje "presude". Ali, kako sam bio presretan zbog naše pobjede, a za njega nisam slušao da je poslije, tokom rata, činio neka veća nedjela, bio sam daleko od pomisli da ga progonim. Dostat je kažnjen, mislio sam tada, samim tim što se našao na strani koja je izgubila. Uz to mi se činilo da je bio od one vrste koja je naš neprijatelj postala iz svoje puke gluposti, kao i da ima još toliko karaktera da je, našavši se poslije svega pred me, može da se zaštiti svog negdašnjeg postupka.)~~

Kad je Šećo ~~četničku~~<sup>uticaj</sup> pušku nisam znao šta me više žalosti, gubitak puške ili moja naivnost. Kako sam mogao i pomisliti da me jedan ljoticevec ne bi mogao prijaviti ustašama samo zbog toga što su nam majke prijateljice, što su se njegovi tih dana sklonili pod naš krov i što smo obadvojica Srbi kojima ustaše, kao cjelini, nisu obećavali ništa dobro. A utoliko više što sam ~~našeg~~<sup>četničkoga</sup> ~~za~~<sup>u</sup> sebi ranije bio svjedok kad je jedna grupa studenata ljoticevaca, prikupljena sa raznih fakulteta, upala sa revolverima na Tehnički fakultet i na nas pucala, i što sam tom prilikom vidiš i jednog svog i Šacinog školskog kolegu (jednog od "lidera" ljoticeve omladine u Banjoj Luci) kako se - kad su, ispucevši svu municiju, morali ~~u~~<sup>u</sup> bježi - kači na "šesticu" ~~u~~<sup>u</sup> ~~četnički~~<sup>at</sup> kako bi što prije izmakao a eventualno i sakrio svoje učešće u tom napadu. (Pred kraj rata se našao u partizanima pa mu ime ne želim poninjati.) Kako sam još teda, ~~našeg~~<sup>četničkoga</sup> imao priliku da vidim kako su ljoticevci, ničim i zazvani, mogli i da pucaju na nas - ~~tom~~<sup>u</sup> ~~prilikom~~<sup>izboru</sup> su nožem ~~četničkoga~~<sup>četničkoga</sup> Rudija Debijadžija, tada studenta tehnikе, sada lječnika, pukovnika JNA - moralo mi je održati biti jasno da se Šećo i njemu slični neće libiti ni toga da nas prijavljuju ustašama kako bi se ovi namjesto njih s nama obračunavali.

Milić je, nešto kasnije, imao ~~ne~~ više sreće. Znao je da neki njegovi dalji rođaci, koji su se spremali da bježe za Srbiju, imaju nekakve ~~revolvere~~. Kad ga je od njih zatražio, ovi su mu ga dali. Ali bila je to slaba utjeha za izgubljenu pušku. Radilo se o revolvoru dosta zastarjelog modela<sup>u</sup>, koji se nije mogao ni poređiti sa onim Fabićevim – no bilo je bolje išta nego ništa. Zekopali smo ga u ~~supu~~ u Milićevoj ~~dvoranici~~, da tamo čeka priliku kada će nam zatrebati. ~~Doenje sačekali i preko veze~~ ~~čekali~~ predali organizacijskom gradu.

Osim već pomenutog sastanka, održanog po svoj prilici 2. ili 3. aprila, drugih se ne sjećam. Ne znam da li me to sjećanje varala ili su se počeli izbjegavati veći skupovi, pa nam je prenošeno kada je šta trebalo uraditi, a skupova i dogovora u troje-četvoro nisam doživljavao i pamti kada ranije šire sastanke. Ako nisam imao neko posebno stalno zaduženje i nisam radio ništa ~~uzročito~~ "krupno", što sam u svojoj raspaljenoj skojevskoj naštiti moždu očekivao, bavio sam se intenzivno, kao i drugi, onim što smo nazivali "politički rad". ~~U tom razdoblju, i ranije, smatrali jedini od~~ ~~zadatka~~ ~~nečinjene~~ ~~stalnih~~ ~~zadatka~~ Ukoliko je glavna prilika za sakupljenje oružja (aprilska rat) prošla, pa se polje te aktivnosti suzilo, politički rad je sam po sebi došao u prvi plan. A ukoliko je taj rad bio usmeren na takve koji su bili u posjedu nekog oružja, ili prilici da do njega dodju, bio je on ujedno i prva pretpostavka da se to oružje dočnije od njih ~~u~~ dobije, odnosno preko njih dobavi.

U to prvo vrijeme njemačke okupacije i ustaške vlasti, ~~koju~~ ~~učinila~~ ~~drugih~~ ~~skojevacani~~ ~~simpatizera~~ ~~kojim~~ ~~se~~ ~~teža~~ ~~sustava~~ ~~zadao~~ ~~se~~ u svojoj okolini, na objašnjavanju novonastale situacije, na kompromitovanju već i od ranije (posebno aprilskim ratom) kompromitovane domaće buržoazije i na pridobijanju drugih za naše napredne i slobodarske ideje. U tom okviru naročito smo radili na popularizaciji Sovjetskog Saveza – predstavljajući ga kao najjaču vojnu silu u svetu i ujedno zemlju najveće moguće socijalne pravde –

Jačanju vjere u neminovnost krajnjeg poraza fašističke Njemačke i perspektivu našeg oslobođenja. Sav taj rad je bio usmjeren na pripremanje svih poštenih ljudi za trenutak kada ćemo povesti našu revolucionarnu i oslobođilečku akciju, kako bi se oni za taj trenutak što bolje pripremili i kako bi prema svojim mogućnostima u toj akciji što angažovanije učestvovali. Bilo nam je jasno – i u toliko smo se više žara nastupali u tom radu – da koliko više ljudi bude na našoj strani, toliko će ih manje biti na protivničkoj, toliko će revolucija biti lakša, brže, sa manje žrtava. Stoga smo taj rad, borbu za ljude, shvatali i doživljavali kao sam rat sa neprijateljem, što on uistinu i jeste bio. Svaki novi čovjek, koga bismo takvim radom pridobili za našu stvar, značio je za nas jednu dobijenu bitku nego što je sama revolucija i započela.

Naravno, tada, u aprilu, prije napada Njemačke na SSSR, teško da je iko od nas mogao imati pravu predstavu o tome kako će se konkretno ostvariti naše oslobođenje. Ali je i pored toga bilo nesumnjivo ~~da~~ – čvrsto smo to vjerovali i tu vjeru na druge prenosili – ~~da~~ da to oslobođenje možemo izvesti samo mi, komunisti, odnosno narod pod našim vodjstvom, da ćemo u tome imati odgovarajuću podršku Sovjetskog Saveza i da će naš obračun sa fašističkom Njemačkom imati karakter socijalističke revolucije. Ako je rezultat prvog svjetskog rata bila oktobarska revolucija, rezultat drugog svjetskog rata, koga smo smatrali poslednjim ratom, biće neminovno, prema opštem mišljenju u našim redovima, socijalistička revolucija u Evropi, znači i u našoj zemlji, i oslobođenje kolonijalnih naroda u Aziji i Africi. A kada do svega toga dodje, tada ni Amerika neće imati kuda ~~izgubiti~~, pa će ~~izgubiti~~ i tamo doći, prije ili kasnije, do propasti kapitalizma.

U takvim okolnostima, kada revolucija ~~naša~~ u pogledu vremena svog nastupanja nije više bila ~~neizvjesna~~ neizvjesna<sup>a</sup> kao ranije, već smo je počeli osjećati kao stvarnost koja samo što nije započela, osobitu važnost je, uz političku aktivnost, dobio rad na vlastitom ideološkom uzdizanju, kako bismo se za tu revoluciju te-

orijski što bolje pripremili i kako bismo za nju mogli što bolje druge pridobijati i pripremati.

U to vrijeme se smatralo da se sve najvažnije i najnužnije, što jeden revolucionar mora da zna, može naći u Istoriji SKP(b), a osobito u odeljku "O dijalektičkom i istorijskom materijalizmu" iz njene IV glave. Istoriju sam čitao i ranije. Jeden primjerak, po svemu sudeći samo 5 prvih glava, dobio sam od Slobodana Stojnića još u jesen 1939., odmah poslije njenog umnožavanja u Banjoj Luci. Ali tek u Beogradu (u okviru Narodnih studenata, odnosno Skoja) proučavao sam je sistematski zajedno sa svojim drugim "cimerom", Dragom Bilbijem, studentom tehnike iz Bihaća. To je bila kompletan Istorija, a dobio sam je, ako se dobro sjećam, od Strahinje Radevića, takodje studenta tehnike iz Bihaća. Počeo sam još jedanput pogledać neke stvari u njoj, posebno u IV glavi, Istoriju sam dao Predi i Miliću, što nas je sve trojicu, nešto kasnije, moglo koštati glave. Ne sjećam se više da li se to radilo o nekompletnom, banjalučkom, ili kompletnom, beogradskom primjerku.

Istorija SKP(b) umnožavana je u Banjoj Luci u ljetu 1939. Zadatak je postavljen od ~~članstva~~ muža konzervatora, a preuzeo ga je na sebe Velimir Stojnić prilikom jednog razgovora sa Osmanom Karabegovićem o teme kako, gdje i ko bi mogao da ga izvrši. Najveći dio posla obavljen je u kući u kojoj je tada stanovala brojna porodica Stevana Stojnića, upravitelja osnovne škole u penziji, u Ulici Osmana Djikića (iza Crne kuće). Nešto je radjeno takođe u kući porodice Boban, u Ulici Čazima Ćatića, a neštovi u kući Faika Pašalića, na Karadjordjevom drumu (danas Kozarska ulica).

Neviđeni radu na pisacoj mašini, tekst su iz originala "a jednim prstom" prekucavali, na smjenu, neko više a neko manje, braća Kadenko (učitelj), Velimir (učitelj) i Slobodan (gimnazijalac), te Milen Filipović (poljoprivredni tehničar), Slevko Boban (učitelj), Muhamed Hasanbašić (student) i Faik Pašalić (bavio se uglavnom partijskom tehnikom). O hartiji za umnožavanje starao se Kacim Ha-

džiđ. Pribavljao ju je u Fabrici duvapa, gdje je tada radio. Na šapirografu je izvučeno, koliko se sjeća Velimir Stojnić, oko 40 primjeraka prvih pet glava Istorije. Razne okolnosti spriječile su dalji rad, ali, pošto je bila obuhvaćena i IV glava, smatralo se da je glavni posao, odnosno najvažniji zadatak izvršen. Originalni primjerak Istorije bio je, po svemu sudeći, jeden od četiri primjerka koje je posljednjih dana juna ili prvih dana jula 1939. – odmah po izlasku iz štampe njenog moskovskog izdanja na srpskohrvatskom jeziku – prenio <sup>u Pariz</sup> ~~na~~ <sup>za vrijeme</sup> na inicijativu Borisa Kidrića, Mirko Besarović.

Pored tehničkih i drugih teškoće, vezanih za konspirativno izvršavanje zadatka, bilo je i nekih "unutrašnjih". Stari Stojnić je svojoj djeci – bilo ih je devetero – ostavljao dosta Široku "autonomiju". U njihov "kabinet", prostranu sobu ispod ranijeg učiteljskog stana u samoj Školi – gdje su se godinama iskupljali brojni drugovi njegove djece – skoro da nikada nije zalazio. Ali, pre selivši se poslije penzionisanja u manji stan, došao je u priliku da se, i mimo svoje volje, susreće i sa nekim njihovim poslovima od kojih su ga oni inače držali po strani. Tako je jednog dana, <sup>ne znaju</sup> u njihovoj sobi i ugledao čitavu radionicu – gomile hartije, pisacu mašinu, šapirograf – pa je, po Veljinom sjećanju, došlo do slijedećeg razgovora.

"Šta to, pobegu, radite?" – upitao ih je <sup>ne malo</sup> iznenadjen prizorom koji mu se ukazao.

"Pa, eto, prepisujemo nešto iz filozofije" – pokušao je da stvar zataška Veljo. – Ali slučaj je htjeo da je stari tada dohvatio stranicu sa naslovom V glave, koji je počinjao riječima "Boljševička partija..."

"Aha, Boljševička partija – to van je vaša filozofija!" – upitao ih je tada već ironično, stavljajući na tako način da se dešavao čini se radi. Veljo je još pokušavao da mu "objasni" kako u filozofiji ima i rasprava o samoj politici, ali se stari

nije dao prevariti. Nije mogao znati pravi smisao i značaj tog posla, nismo moglo mu se čak činiti da se radi o pukoj težnji mladosti za ~~utjecajem~~, makar i tamo ~~da~~ se prihvata nečeg opasnog, zabranjenog, ali mu je odmah bilo jasno da se to može za ~~zav~~ njih veoma rđevo završiti, pa im je zabranio da se time i dalje beve.

Poslije toga morali su sav materijal prenijeti na tavan, da bi posao temo nastavili, krišom i od starog. Da ih ne bi odale šumanje pišćice mašine, stavljali su pod nju perjani jastuk. Pa ipak, jednog dana, dok su bili za ručkom, odozgo se u jednom trenutku začulo neko kuckanje. To se na "smjeni" ze pisacem mašinom nešao neko od ostalih. Pogledavši ih sumnjičavo i oštro, stari se tada obratio Kadenku i Velji: "Vi kao da ste nastavili onu vašu rabotu?" - U tišini koja je potom nastala, odozgo se tada moglo već sasvim jasno čuti izdajničko tip-tip... tip... tip-tip... Kad se zatim ispeo na tavan, i uvjerio se o čemu se radi, ljut i uvrijedjen što ga nisu poslušali, još strožije im je naredio da s tom "rabotom" smjesta prekinu.

Nije se više imalo kuda, pa se Veljo morao usprotiviti: "E, da znaš, stari, to nikako ne možemo! To je nešto što se sada ne može nikako prekinuti. Ostavi nas još samo dva dana, dotle ćemo sve završiti". - Stari je pristao, ali im je zaprijetic, udarajući šakom po stolu, da bi tako bolje neglasio svaku riječ, a osobito kada je oponašao tipkanje mašine: "Imate još dva dana, ali ako poslije toga još jedanput čujem tip-tip... tip-tip... onda nećemo imati vremena da razgovaramo!" - Zadovoljan i samim obećanjem, nije se poslijepenjao na tavan, da vidi jesu li ga poslušali. A oni ga nisu mogli poslušati pošto je trebalo još dosta da se posao sasvim završi. Morala se angažovati i majka, koja je i dotle sve to gledala ne mješajući se, da bi pazila kad se stari vraća kući, kako ih ne bi još jedanput iznenadio.

U utorak, 6. maja (Djurđevdan) našao sam se dosta rano kod Milića. Za velikim trpezarijskim stolom, u prostranom pred soblju, ~~užagonđenstvu~~, ubrzo smo zaigrali jednu partiju šaha. Pređo je nekoliko puta ulazio, izlazio, ali zadubljeni u igru nismo obraćali pažnju na to što je radio. U jednom trenutku u pred soblje je negrnula čitava gomila: agent Kolonić s revolverom u ruci, tri njemačka vojnika i tri policajca. ~~naslijedstvo~~ <sup>(biti)</sup> skoro u trku, ~~naslijedstvo~~ <sup>(biti)</sup> pitajući gdje je Jovo Zubović, Kolonić je u prolezajućem slobodnom rukom dohvatio jednu knjigu sa stola, pogledao ju na brzinu, ne zastavljajući se, njen naslov i, grabeći dalje prema sobi u kojoj je bio stari Zubović, bacio je nazad na sto.

<sup>(Sam putnik.)</sup>  
U istom trenutku ~~on je učestvovao~~ Na stolu sam ugledao, u neredu, ~~na nekoliko pozicija vrednosti~~ svezaka Istorije SKP(b). Fornat kancelarijske hrtije i kao nebo pleva slova njenog teksta se već na prvi pogled, i sa nekoliko koraka udaljenosti, odevala da se radi o materijalu izvučenom na šapirografu. Nije tada trebalo biti agent da bi se znalo kako je to karakterističan oblik u kome su kolali naši ilegalni materijali. Dok smo nas dvejica igrali šah Pređo je Istoriju, koju je inače krio u roletni prozora u svojoj sobi, izvadio iz njenog skrovista i rasturio po stolu. Morao biti da je po njenim sveskama tražio neko nešto i tako je ostavio kada je zbog nečega za momenat nekuda izašao.

Nije mi ~~ništa~~ išlo u glavu da Koloniću nije zapele za oko. Kad mu je u onoj brzini pažnju mogla da privuče jedna obična knjiga, nešto što se inače može sresti na svakom koraku, nemoguće je da mu je iz vida izmakla čitava hrpa materijala koji je <sup>čarobnim</sup> vrednostima spoljnijim izgledom djelovao kompromitujuće. Ako zaista nije ništa primjetio, možda mu se to desilo stoga što je mislio samo na to kako će izvršiti glavni zadatek. I što se valjda bojao da bi Milićev otac mogao imati neko oružje, te da bi ga mogao upotrebiti u svoju odbranu. Iz sobe u kojoj je bio stari čulo se kako se izdire: "Kako gdje vam je oružje?" Pošto je starog Zubovića trebalo uhapisti kao jednog od vidjenijih gradjanskih predstavnika Srba, vjerovatno

mu nije padalo na pamet da bi u njegovoju kući mogao naći i neki illegalni, komunistički materijal. A možda je on, pomislio sam u jednom trenutku, sve to vidi, samo je žurio da obavi svoj prvi posao, a nas je ostavio za poslije, da s nama na kraju "zasladi"? U jednom uglu pred sobljem ostavio je jednog policijaca. Ovaj je motrio na nas i na ulazna vrata.

Zbunjen tim nenadanim i neglim upadom, zabrinut za ega, Milić nije mi primjećivao da ~~sam na mjeri nadviša opasnost od još veća, nevolje~~. Pokazujući mu očima Istoriju, da bi mogao shvatiti o čemu se radi i učestvovati u "igri", koju ~~sazvjeravao da zapođenem~~, pozvao sam ga da nastevimo partiju i odmah zatim započeo "svadju". Tražio sam da jednu figuru postavi na mjesto gdje je "ranije" bila, a on je "poricao" da ju je pomjerao. Na to sam se ~~zvao~~ "ljutio" i po stolu treskao onim sveskama Istorije, ali tako da sam svaki put jednu ~~svežku~~ svežku bacao na drugu, dok na kraju ~~sve~~ nisu bile na jednoj gomili. Istoga časa, u znak "proteste" zbog Milićeve "nepopustljivosti", porušio sam figure i zatražio da mi doneše čašu vode. Ali u momentu kada je on ustao ~~i počeo pravodu~~, na jedan put sam se "predomiljio". Hvatajući ga ~~za ruku~~ za košulju ~~u~~ i obraćajući mu ~~serdjetim~~: "kad si takav, ne treba mi od tebe ni voda, sam ču se poslužiti", drugom rukom sam, kao neku svoju najobičniju stvarćigu, dohvatio one sveske Istorije i "gurajući" se ~~u Milićem~~ htjeo "po svaku cijenu" da me posluži, uputio se ~~u kuhinju~~. Policijaca kao da je sve to zabavljalo. Nije se mješao u našu "svadju" i pustio nas je da ~~pored njega~~ prodjemo. ~~u nekih~~ Dok je Milić točio vodu, ja sam brzo ušao u estavu i tamo, na prozor, stavio Istoriju. Pošto sam se "napiš" vode iz kuhinje sam počao "gundjavajući" pravo naprijde, ~~izvještaj~~, dok je Milić uzalud "popkušavao" da me zaustavi, ~~izvještaj~~ kako nisam u pravu. Policijac ni ovaj put nije reagovao - pustio nas je da izadjemo. ~~izvještaj~~

Požurili smo pod prozor estave, dohvatali Istoriju i ~~izvještaj~~ odjurili preko dvorišta i bašte u voćnjak. Tamo smo je, pored potoka, zatrpalili lišćem i granjem, a zatim smo se i sami, malo podalje, za-

vukli u Žbunje, da bismo odatle posmotrali kako će se stvari dalje razvijati. Nismo mogli znati kako će Kolonié reagovati kad vidi da nas nema više u kući. Bojali smo se da će posleti nekoga da nas tu okolo traži i bili smo spremni da bježimo dalje uz potok. Kad smo nešto dounije vidjeli kako odvode staroga Zubovića a da nisu ni pogledeli prema voćnjaku - nana je lagnulo. I tek tada, pošto je opasnostica nas prešla, osjetio sam neku drhtjavicu. Isto se dečavale i sa Milićem. Kao da smo tek tada ~~u početku~~ ~~je Kolonié sa~~ ~~prijetnjima~~ ~~policejčićima~~ ~~otišao~~, shvatili šta smo sve izbjegli. Nisam mislio na samu smrt već što bi sve od nas radili, ne bi li kako doznali od koga smo Istoriju dobili.

Sudeći po ponašanju ustaša u prvom mjesecu njihove vladavine izgledalo je keo da nisam pogriješio kad sam, prilikom ulaska Nijemaca u grad, zaključivao kako čemo mi komunisti moći da ostanemo na miru sve do "Spodetka revolucije". Jer sve to vrijeme oni kao da nisu radili ništa drugo do što su prijetili Srbima.

Te prijetnje, međutim, nisam <sup>u početku</sup> uzimao ozbiljno. Smatrao sam da hoće samo da zaplaše bogatije Srbe, ne bi li kako sami otišli u Srbiju i ostavili im svoju imovinu. U najgorom slučaju, mislio sam, to može biti psihološka priprema za njihovo nasilno iseljavanje, ali opet samo onih od kojih su imali što uzeti. Pošto moja majka nije imala nikakvih nekretnina, niti što drugo za ustaše interesantno, vjerovao sam da im nisam na udaru. Kako je pak Milićev otac bio zatvoren u Crnu kuću kao njemački tacc, izgledalo je da ni njegovim ne prijeti opasnost protjerivanja. Najzad, ako bi i došlo do toga da nas protjeraju u Srbiju - što smo tada smatrali najgorim što bi nam se kao Srbima uopšte moglo desiti - ni to nam tada nije izgledalo tako strašno. Uvjereni da ustaška vlast ne može biti dugog vjeka, nismo sumnjali da bismo se u Banja Luku opet ubrzo vratili. Tako ta ustaška povika na Srbe nije imala tada za nas nekog većeg efekta. Istina, mada bez neke veće potrebe nismo rado cilažili u grad, ipak smo se po njemu i dalje dosta slobodno kretali.

Teko, jednog dana, negdje u maju, kad smo čuli da će Gutić držati nekakav zbor pred opštinskom zgradom (ispred mesta na Vrbanju), pošli smo i nas dvojica ~~člana~~, da ga izbliza čujemo i bolje upoznamo. Držeći se kraje, svima za ledjima, nasuprot opštini, zastali smo pored kuće Milenka Koprivice. (direktora ~~člana~~, Ženske gimnazije) Malo podalje, da nismo u jednoj grupi, stajali su Marinko Milojević, Mirko Boban i još neki drugi. U sjećanje su mi se naročito urezale neke Gutićeve prijetnje, kojim je "začinjavao" svoj huškački govor protiv Srba, nastojeći da ih predstavi kao najveće zlikovce i najveće zlo ovoga svijeta, kao glavne krivce za sve one što je u svojoj istoriji propatio hrvatski narod, ~~načinjajući~~ nevjedljivačko i nevjedljivo dobro, neprijatelje ~~nevjedljive~~ ustanovljene Države Hrvatske,

"Od sutra ću pritegnuti!"... "Pucat će kičma!"... "Drumobi će počekjeti Srbalja ali Srbalje više biti neće!"... - uzvikivao je tada kao sumantu.

Sa naročitim zadovoljstvom je izgovarao i naglašavao riječi "gvozdena metla", "čistiti", "počistiti", "uništiti", "istrijebiti". I sada imam utisak - ~~da~~ nisam siguran valjda stoga što mi ni danas ne ide u glavu da se tako nešto moglo javno izreći i u jednom tako razvijenom društvenom i kulturnom centru kao što je večer Luka (što je možda razlog da isto ne bude i napisano objavljeno) - da se Gutić tada, pozivajući na fizičko uništavanje Srba i obećavajući za to svoj i poglevnikov blagoslov, ~~činio~~ ustručavao da se posluži i takvim riječima kao što su "ubijajte" i "koljite".

Teško je bilo vjerovati vlastitim očima i ušima. Nemoguće je bilo razumjeti od kuda tolika mržnja u toj ustaškoj spodobi. Na momente mi se sve okolo činilo nestvarno, kao ružan sen, kao da smo se najedanput našli u najmračnijem dobu Srednjeg vijeka. Osjećao sam poniženje već i stoga što sam sve to morao slušati bez glasa protesta, pazeci dobro da se ni izrazom lica ne bih u nekom trenutku odao. Pomiclio sam kako je ipak dobro što su Milićevog oca uhapsili Nijemci, a ne ustaše. U trenutku kada je Gutić i po drugi

put užvičnuo "pučat će kičma", Milić je pogledao kao da se pi-  
ta nije li bilo bolje da smo ostali kod kuće. Tamo, u njegovem vo-  
ćnjaku, ~~zašijanom u plienicu~~, zaklonjeni od svakoga pogleda, na  
domaku potoka kojim se u slučaju potrebe moglo neopaženo izvući na  
brda poviše Kiseta, mogli smo sjediti na miru, raspravljati naše  
teme, maštati o revoluciji.

Kad je pred vašer, koji se te godine održavao 8., 9. i 10. ju-  
na (u dane pravoslavnog preznika Duhovi), stiglo vašarsko streliš-  
te sa vazdušnim puškama, da bi ostalo ispod Kastela još neko vri-  
jeme poslije vašara, postao sam sa Milićem, a kadkad i Mirkom Bo-  
banom, Vojom Tišmom i još nekim drugim njegov redovni posjetilac.  
Pošto nismo služili vojsku htjeli smo ga iskoristiti za vježbanje  
u gadjanju, kako bi naš "učinak" u momentu oružanog obraćuna sa  
neprijateljem bio što veći. Na tim vježbama osjećao sam takvo za-  
dovoljstvo kao da sam se nalazio na izvršavanju nekog specijalnog  
zadatka od koga u tom trenutku nije moglo biti vežnijeg. Sve bolji  
rezultati koje smo postizeli u gadjanju služili su nam kao postrek  
da još upornije vježbamo, a ujedno i kao svojevrsna potvrda da smo  
zedatak pravilno izabrali i da nam savjest u pogledu priprema za  
predstojeću revoluciju sa toga gledišta može biti popunno mirna.  
Dodatno zadovoljstvo pružala je činjenica da smo te vježbe izvodi-  
li ispred samoga nosa neprijatelja a da se on milionu srušnjući Šta-  
mu se sve isprema - nije dosjećao o čemu se tu zapravo radi.

Kako tom, tako i svakom drugom prilikom kad bismo se nas više našli negdje na okupu, nije moglo biti bez maštanjia o revoluciji. Revolucija, naša najdraža i najčešća tema, bila nam je tada sve. Bila je naša vjera, melem za naše duše, perspektiva bez koje bi nem bilo nemoguće i jednog dana podnosići Nijemce i sve ono što su oni sa sobom donjeli. S druge strane, mi smo se smatrali njenim vojnicima koji samo čekaju znak da bi stupili u odlučnu akciju. Dočaravanje revolucije, dok su Nijemci i ustaše bili još oko nas, donosilo nam je neko olakšanje, uspostavljalo ravnotežu u našoj duši, činilo nas bedrijim i jađim. U našim mislima i riječima re-

volucija je dobijala takvu reljefnost, opipljivost i stvarnu snagu da smo se u njenom prisustvu - makar ono bilo i u takvom, imaginarnom vidu - istinski osjećali, usred te studi svuda oko nas, tako toplo kao da nas je grijalo pravo sunce. I zato nam nije bilo nika kada dosta razgovora i maštanja o njoj.

Sjećam se dobro kako su nam u većnjak ~~ugdje~~ ~~časnik~~ ~~Uživo~~ ~~pratili~~ ~~najveći~~ ~~dio~~ ~~svoj~~ ~~svobodnog~~ ~~vremena~~ često dolazile Zora Kovačević, Dušanka (Duša) Perović i Gordana Kovačević, koje toga ljeta tek što su završile česti ~~zavjet~~ gimnazije. Ali ne mogu da se sjetim da smo i sa njima razgovarali išta drugo osim o revoluciji i socijalizmu - vremenu koje je dolazilo i koje smo nazivali "našim" - goreći od nestrpljenja, utoliko više ukoliko nam je taj momenat izgledao bliži - kad će to vrijeme jedanput već da počne. Milić tada nije imao djevojke, a i ja sam se osjećao slobodan - ranija gimnazijalska ljubav je za vrijeme studija polako blijedila da bi na kraju od nje ostalo samo prijateljstvo. S druge strane, i Zora, i Duša, i Gordana su bile lijepo djevojke - svaka je imala nešto posebno, i kao ličnost i kao žena, što nas je moglo privlačiti i što nas je, mislim, zaista i privlačilo. Ali, ~~dan~~ ~~ne~~ ~~govorim~~ ~~osmugin~~, ~~onove~~ ~~što~~ ~~nisam~~ ~~značiti~~, ~~ya~~ ~~ne~~ ~~sebi~~, kad god bih prilikom takvih naših razgovora pomislio na ljubav, ne te da bi neka od njih mogla biti i moja djevojka, ~~osmugina~~, tome bi se uvek smržno suprotstavila moja tadašnja skojevska savjest, moje tada isuviše strogo shvatanje o liku komuniste kakav sam i sam želio da budem.

Po tom mom tadašnjem shvatanju - ne bih znao reći koliki je ~~bio~~ moj vlastiti udio u njegovom formiraju i koliko je ono bilo izraz jedne opštije, moglo bi se reći asketske tendencije u našim redovima - ti naši sastanci i kada nisu bili povodom nekog konkretnog zadatka ipak su bili u funkciji revolucije, imali su karakter održavanja i učvršćivanja naših skojevskih veza, obavještavanja o situaciji, idejnog i duhovnog pripremanja za revoluciju - pa kako onda, zar to ne bi bila njihova zloupotreba, koristiti ih za sklepe

panje i održavanje nekih ličnih veza? No, što je važnije, upozoravajući me da je revolucija momenat kada prvi komunista mora sve evoje lično podrediti zajedničkom, moja tadašnja skojevska savjest me je opominjala da se ne može u isto vrijeme punom snagom učestvovati u revoluciji i "uspjet" voditi ljubav - revolucija traži na cijele, zahtjeva sve naše vrijeme, iziskuje svu našu energiju, fizičku i duhovnu, tako da, ukoliko joj iskreno i vjerno služimo, u nema samim ne preostaje ništa više što bismo još mogli pokloniti nekom svom posebnom "izabraniku". Stoga, mislio sam tada, u pravog revolucionara, komuniste, ne može biti mesta, kada dolje vrijeme revolucije, ni za šta lično, pa ni za ljubav - ova mora da se potisne, mora da čeka svoje vrijeme, trenutak pobjede revolucije.

Kako je u tome sukobu protivrječnih strana moga Ijudskog i skojevskog bida, sudaru mladošću i proljećem razbuktale potrebe srca da voli i prestrogog skojevskog shvatanja komunističkih obaveza - borbi kakvu su tih dana morali da vode u svojoj duši možda mnogi ~~članji~~ slično meni - ova druga strana u to vrijeme znala ~~je~~ i ~~čak~~ nego ~~članjima~~ da iznalaže jače argumente, to prvoj nije preostajalo ništa drugo do da se, nezadovoljena i nezadovoljna, povlači i čeka momenat kada je revolucija ~~zavrsila~~ ~~završila~~ pobjedu.

Negdje ~~članjima~~ ustaše su izdale maredbu o prisilnom radu koja se odnosi <sup>sam</sup> na srpsku omladinu. Prve pozive je dobilo oko stotinu omledinaca, dobrim djelom komunista i komunistički orijentisanih djaka i studenata. Svakoga dana u 6 sati izjutra, pošto bismo se od svojih kuća iskupili na zbornom mjestu, negdje iza hotela "Bosne", ustaše su nas tjerale na rad u Motike. Tamo smo gradili nekakav put. Među našim sprovodnicima, naoružanoj ustaškoj mlađeži, bilo je i takvih koji su se ranije družili sa nekim od nas.

Od onih koji su tada bili na prisilnom radu, osim Milića, Marinke Milojevićevi Voje Tišme sada, nažalost, ne mogu da se sa sigurnošću sjetim skoro nikoga više. Kad god to pokušavam, predma me iskršavaju brojne slike koje su mi pogovčenu sasvim jasne, a na njima je uvjek jednalista grupa drugova, sano jedanput na prizivci,

drugi put u pokretu, za vrijeme rada, na odmoru i sl. - ali pojedina lica nikako da razaznam, kao da gledam neke stare fotografije na kojima su lica vremenom sasvim izblijedila. Sve mi se čini da su s nama, uz još nekoliko starijih drugova, bili Rade Ličina i Mirko Kovačević - njih dvojicu kao da i danas, kroz neku izmaglicu, vidim negdje pored sebe, u koloni na povratku s rada. Duško Košćica je u to vrijeme bio bolestan i nije doležio na rad. Predo Zubović je nešto ranije oputovao za Beograd, želio je da se još jedanput vidi sa svojom djevojkom, pa je tamo i ostao kad mu je Duško Košćica <sup>činio</sup> piše što se s nama zbiva. Stoga što se za vrijeme studija u Zagrebu družio s njim, Željko Stilinović je "ispustio" iz spiske za prislini rad Danila Djidaru. <sup>činio</sup> je i nekakva ljetištevac, <sup>činio</sup> je i debar <sup>činio</sup> ivezica, koji su u ovaj episak uđeli kao pojedinci koji su se nekad ~~lično~~ <sup>činili</sup> nekon od njegovih sastavljeća.

Iako su naši sprovodnici i nadzornici ~~imali~~ u svojim rukama oružje i slijalom nas tjerali na rad, mi smo im svojim držanjem u svakoj prilici stavljali na znanje da ih se uistinu ne bojimo i da njihova sila neće dugo potrajati. S druge strane, oni su svaki čas izdavali neka naredjenja, samo da bi nam pokazali kako mi za njih nismo ništa i kako su oni za nas sve. Međutim, uprkos svim njihovim nastojanjima da na radu izvuku od nas što više, te da nas - tjerajući nas svakoga trenutka na izvršavanje neke njihove zapovještiti - moralno slome i učine pokornim, mi smo radili što smo mogli sporije, sa izvršavanjem nekih naredjenja otezali smo u nedogled, a na neka naredjenja smo se sasvim oglušivali.

Naša samouvjerenost, a sa gledišta ustaša drakost - zapravo naša i danas teško shvatljiva naivnost, potcjenivanje zločinačke čudi ustaša, otsustvo svakoga čula za životnu opasnost - dolazila je do najvećeg izražaja, svakako, u raspravama koje smo na radu vodili sa našim bivšim "drugovima", koji su se prekoč prometnuli u naše stražare, o tome keko će se rat na kraju završiti. Govorili smo im da su pogriješili što su tako brzo obukli ustaške uniforme,

Nijemci će u ratu sa Englezima i drugim postepeno gubiti snagu, a na kraju svega kao pobjednici će se pojaviti Rusi, pa će se tada naš i njihov položaj izmjeniti. Time smo ih upozoravali da paze kako se prene nama, jer će jednog dana za to odgovarati.

Naše prkosno držanje i nehajan odnos prema ustaškim nadzornicima doveli su ove do bijesa, a osobito kad smo još zahtijeli da nam se u "radno vrijeme" uračuno i vrijeme što trošimo na put do Motika i nazad. Kao odgovor na takvo naše držanje, da bi nas složili i za sebe pribevili "dužno" poštovanje, oni su sutradan po onom našem zahtjevu, očigledno po prethodnom dogovoru, počeli sistematski zaoštravati svoj odnos prema nama. Nedjutim, uprkos svim njihovim upozorenjima i prijetnjama da to ne smijemo učiniti, na jedan sat prije nego što se dotad završavalo naše radno vrijeme, mi smo prekinuli rad. (Po sjećanju Jovića, nisu nam se pridružili samo Oto Rebula i još trojice drugih.) Kad su dobili traženo pojačanje, ustaše su nas potjerale u grad, prijeteći kako će nam tamo već pokazati svoje. Da bismo im pokazali kako ih se ne bojimo ni smo usput pjevali. Na njihov više puta ponovljen prijeteći zahtjev da unuknemo, mi smo uz korak, tihu, ne izgovarajući riječi, "na brum", zapjevali "Padaj sile i nepravde..."

Dotjeravši nas u grad, zatvorili su nas u dvorište bivše banske uprave. Opiranje njihovom šikaniranju, prekid rada, kao i nepokornost pokazana na putu dok su nas sprovodili u grad, ustaše su predstavljale kao pobunu, pa su prijetili da će prene nama preuzeti i odgovarajuće mjere. Po gradu se začas pronio glos o tome, pa se na ulici, ispred banske uprave, ubrzo iskupilo mnoštvo građana, prije svega rodbine nas zatvorenih, da se interesuju šta će biti sa nama. To nas je još više ohrabrilo, pa smo bili uvjereni da nam ustaše neće smjeti ništa. I zaista, uvede su nas pastili kućama,

Išao sam sa Milićem još neko vrijeme u Motike, a onda smo jednog dana prestali, pošto smo vidili da ustaše nisu ništa preduzimali protiv onih koji su tako još ranije postupili. Kako je takvih bilo ipak manje od novih koji su se svakodnevno uključivali u gru-

pu, usteće su izgleda bile zadovoljne sasvim tim što je naša grupa bivala svakoga dana sve veća. I kao da nisu bile dovoljno svjesne šta za autoritet njihove vlasti znači svaki takav izostanak. U stvari, još nisu bile dovoljno jake i organizovane da bi mogle reagovati na svaku nepridržavanje njihovih naredbi. Naš odlazak na red tada joč nije zavisio toliko od njih samih, koliko od našeg povinovanja njihovim naredbama. Čim smo to shvatili, namješto u Motike, da gradimo put, počeli smo odleziti na Medreski brod, na Vrbasu, da se sunčamo i kupamo.

Nemam riječi kojima bih mogao danas i približno vjerno opisati, koliko je to uopšte moguće poslije proteka tolikih godina i ~~neznanih  
znanja i neznanja~~ <sup>(admonacijalnih)</sup> promjena u vlastitem biću, kako sam doživio 22. juni i kako su ga doživljavali drugi se kojima sam se toga dana susreo. [Pokušavao sam to u nekoliko navrata, ali nezadovoljan postignutim na kraju bih pocjepao sve što sam uspjevao da o tome napišem. Usim toga, čini mi se da se danas ne može naći čitalac koji bi mogao naša mišljenja i osjećanja toga dana – kad bi se i moglo adekvatno izraziti – da do kraja razumije i da odgovarajući način u svojoj maštiji dočera. ~~znači~~] Ima tu stvari koje je danas teško razumjeti i nama, koji smo sve to jedanput već doživili, a kasnije nekome drugome. To što smo tada mislili, osjećali – mogli smo misliti, osjećati, do kraja razumjeti samo mi tada – samo takvi kakvi smo bili toga dana – i nikada više isto tako. Kao što ni odrastao čovjek ne može više o nekim stvarima misliti isto što je o njima mislio nekada kao dijete. Naravno, to važi i za druge doživljaje kada se o njima, bez zabilježaka iz njihovog vremena, piše znatno dognije. Ali kako mi se činilo da je razlika između onoga što sam toga dana doživio i onoga što sam ovih dana uspjevao riječima da izrazim bile isuviše velike, to sam morao na kraju odustati od svega već napisanog i zadovoljiti se s tim da o 22. junu kažem samo neke najopštije stvari.

Toga dana, kada smo čuli vijest o napadu Njemačke na Rusiju, u našim redovima je zavladalo neko svečano raspoloženje. Bilo je svime jasno da je najzad počelo ono o čemu smo toliko maštali. Dok

sme 27. mart doživljjavali kao preokret koji je ~~smo~~ nagovještavao mogućnost i približavanje jednog još dubljeg ~~značajnog~~ preokreta – svjesni i mogućnosti nekog privremeno drukčijeg toka dogadjaja – dotle smo 22. juna osjetili kako je taj drugi, dublji, revolucionarni preokret nesumnjivo već započeo. Nismo ni pomišljali na mogućnost nekog, makar i privremeno drukčijeg toka dogadjaja, osim brzog lomljenja fašističke Njemačke i isto tako brzog nastupanja velike evropske socijalističke revolucije. Da će se tako završiti drugi svjetski rat, pošto je u njega ušao i SSSR, bilo je tada za nas istotolikо izvјесno koliko je bila izvjesna činjenica da će prvi svjetski rat završio velikom oktobarskom revolucijom.

Ako je tu bilo i nečega neočekivanog, bar za mene i drugove sa kojima sam se tada kreteo, bio je to način na koji je počeo taj ~~čudan~~ toliko očekivani ~~vazdušni~~ preokret. Ranije smo ~~ne~~ zamišljali obrnuto, kako će jednog dana, kada ocjeni da je došao trenutak, sam SSSR započeti obrađun sa fašističkom Njemačkom. Način koji je izabrac Hitler bio je jedini kakav, među mnogim drugim koje smo do toga momenta pokušavali zamisliti, nijedan od nes nije mogao da zemili. Izgledao nam je ne samo očajnički i ludjački, već i direktno sameubilački. Takvih razmjera je tada u našim očima izgledala nadmoćnost SSSR-a nad Njemačkom.

Još 1939., tek što je objavljena na engleskom i njemačkom jeziku, izšla je i kod nas, kao treće izdanje u svijetu – u prevodu Branka Bujića, Sedmaka (pod pseudonimom Vlastimira Vujića) i Dušana Lopandića – knjiga Nake Vernere "Oružana snaga velikih sila", da bi <sup>(nam)</sup> ~~griste~~ godine <sup>(1940.)</sup> ~~izdala~~ u našoj skojevskoj biblioteći. Mi smo i prije toga smatrali da je Crvena armija najčešće ~~snaga~~ na svijetu. To uvjerenje smo zasnivali ne toliko na ~~svrhu~~ posnavanju naoružanja, veličine sile, koliko na činjenici da je ~~Crvena~~ <sup>(ona)</sup> gledišta moralne snage iznad svih drugih i shvatanju da je taj element važniji od svakog drugog. Kada smo se iz podataka u toj knjizi osvjedočili da je Crvena armija <sup>(i sa gledišta naoružanja, jer nemački)</sup> ~~Crveni jedan nejedreni~~ ~~jači nego sva ostala~~, ranije uvjerenje u njenu snagu postalo

je ješ čvršće, A utoliko prije što knjiga nije pisana u SSSR-u, što njen pisac nije bio Rus. ~~Uz~~ ~~je~~ Bila vuna citata mišljenja Rusima nenaklonjenih njemačkih, francuskih, engleskih i drugih vojnih stručnjaka i političara iz kojih je proizilazilo da je Crvena armija u pogledu moderne ratne tehnike daleko ispred ostalih, da je dobro izvježbana, sa neiscrpnim ljudskim i materijalnim rezervama, da ima svojevrstanu vojnu doktrinu, zasnovanu na vlastitim i tadašnjim ratnim iskustvima, primjernu novoj ratnoj tehnici i drugim specifičnim uslovima, mogućnostima i preimstvima SSSR-a.

Uz takvo uvjerenje, koje nije vedilo dovoljno računa o promjenama iz 1939-1941, a posebno o stvarnom raspoloženju njemačkog naroda prema Hitleru od kako je pobjedio ili u svoje satelite pretvorio tolike evropske zemlje, išla je i kriva predstava o stvarnoj snazi Njemačke. ~~Uz~~ Potojenjivanju ~~je~~ njemačke vojne sile, objašnjanju njenih dotedašnjih ratnih uspjeha slabosću protivničkih buržoaskih vlasti i zanemarivanju činjenice da je u njene ruke prešlo neoružanje tolikih evropskih zemalja, odgovaralo je još veće potcjenjivanje unutrašnje ~~stačnosti~~ ~~stačnosti~~. Ali smo uvjereni da je Hitlerova sila na staklenim nogama, da se fašizam u Njemačkoj održava zahvaljujući samo terorizmu dobro organizovane manjine, te da će Nijemci ustatiti protiv tog poretku prvi prilikom koja im se za to bude pružila. *Stoga je*

→ Napad fašističke Njemačke na SSSR bio je po našem mišljenju i ~~pred očekivajući~~ znak na koji su tako željno čekali njemački radnici da bi i sami ustali protiv Hitlera. Dovoljno je, smatrali smo tada, da Crvena armija, čija je deviza "prenošenje rata na neprijateljsku teritoriju", samo zakorači na Njemačku granicu - za šta joj ne treba mnogo vremena - pa da se fašizam sruši kao kula od kerata.

Pošto smo, mislim na drugeve sa kojima sam se tih predustaničkih dana susretao, tako procjenjivali opštu situaciju, iz glava nam nije izlazila misao o potrebi - koju smo toga i narednih dana tako intenzivno osjećali - da i mi, jugosloveni, moramo što prije započeti sa našom revolucionarnom akcijom.

Bili smo daleko od pomisli da SSSR-u prijeti neka ozbiljnija opasnost od Nijemaca i da bismo sa našom ekcijom morali požuriti prvenstveno radi pomoći Crvenoj armiji. Niko od nas nije sumnjao da se ona može i sama brzo i lako obračunati sa glavninom hitlerovske armije koja se usudila poći protiv nje. Na to, da moramo požuriti, navodilo nas je uvjerenje da svako mora sam da posvрšava poslove u svojoj kući. I pomisao kako bismo se morali osjećati kada bi nas Crvena armija protekla, stigla u našu zemlju ~~prije nego~~ ~~što~~ ~~što~~ ~~što~~ ~~što~~ ~~što~~ ~~što~~ prije nego što bismo se obraćuvali sa onim djelom hitlerovske armije koji je otpao na našu zemlju, kao i sa svima drugim koji su se ~~predjelili~~ za Nijemce i postali izdajice svoga naroda.

Njemački napad na SSSR shvatili smo <sup>(najviši)</sup> kao signal ~~da~~ ~~zav~~ budnosti. ~~izbjegavati~~ ~~ne mogu~~ Nismo smjeli dozvoliti da nas neprijatelj - pošto nas već nije preduhitrič prije nego što smo saznali za taj napad - iznenadi nekom svojom mjerom koju je za takvu priliku vjerovatno već unaprijed pripremio. Wilićev voćnjak, te godine zasijan i pšenicom, tako da je pružao odličan zaklon od pogleda sa bilo koje strane, ~~a utoliko više~~ ~~što~~ ~~je bio na pristojnog udaljenosti od naših kuća i ne sve tri ostale~~ ~~strane povezan sa zaklonjenim prostorom,~~ - u kome smo se i dotada, kao i već od ranog jutra 22. juna, sastajali sa drugovima ~~između~~ ~~između~~ ~~između~~ ~~između~~ ~~između~~ ~~između~~ ~~između~~ ~~između~~ sa kojima smo bili u stalnoj vezi - bio nam je kao poručen za jednu takvu situaciju, da se u njega preko dana sklanjamo. Istovremeno smo riješili da ne spavamo kod svojih kuća, već u kukuruzima, u njivi pored voćnjaka. U slučaju kišnog vremena spavali bismo u Wilićevoj šupi. Računajući da nas tu ne bi odmah tražili, te da bismo uvjek imali vremena da se iz nje ~~pri zaštiti~~ ~~ne~~ izvučemo prije nego što bi se neko sjetio da nas i tu potraži.

Morali smo odmah misliti i na neko solidnije rješenje za slučaj da policija počne tragati za nama. Wilić se ~~ne želi~~, ~~ne želi~~ ~~ne želi~~ ~~ne želi~~ druga kombinacija, orijentisao na neke svoje rođake, a

ja na Sergija i Nadu Cikalovski, prve susjede, koje sam još odra-  
nije na tako nešto pripremao. Poznavajući Sergija kao dobrog i po-  
štenog čovjeka, koji se ne zanosi iluzijama o nekom povratku na  
staro u Rusiji, odakle ga je kao veoma mladog čovjeka svojevremeno  
povukla sa sobom masa bjelogardejaca i njihovih porodica, razgova-  
rao sam s njim 22. juna otvereno, uvjeren da se njegovo ~~meni već~~  
~~pozneće~~ neraspoloženje protiv Nijemaca moralo još povećati od kada  
su ~~omi~~ napali i na njegovu domovinu. I nisam se prevario. Prihva-  
tio je da mogu kod njega da se sklonim u slučaju potrebe. Tako su  
Sergije i njegova supruga Nada postali i do kraja ostali ~~neki~~ na-  
ši bliski saradnici.

bilo. Ušavši tada u krug naših saradnika, Alija Mehović nam je činio razne usluge tokom cijelog rata.

Ako se može reći da nam je 22. juna bilo savršeno jasno da je nastupilo vrijeme za početak naše revolucionarne akcije, za sam način na koji bi trebalo da ta akcija konkretno započne nije se moglo reći niti nešto slično. U tom pogledu, ~~čak i~~ ~~je~~ ~~je~~ ~~stvarno~~ ~~sigurno~~, vladala je kod mene i drugova sa kojima sam bio u vezi poprilična nedostatka. ~~Evo~~ ~~da~~ ~~ne~~ ~~je~~ ~~zadnjic~~ ~~da~~ ~~je~~ ~~o~~ ~~tome~~ ~~pristup~~ ~~izjednaciti~~ ~~ne~~ ~~vakon~~ ~~večes~~ ~~sigurnošću~~. Toga i ovih dana Svako ~~član~~ se borio sa nekim svojim meglovitim predstavama o tome i iznosio razne pretpostavke, ali nijedan tako kao da od našeg rasprevljanja ~~član~~ ~~član~~ zavisi iznalaženja pravoga riješenja. Znali smo dobro da ima neko koji je pozvaniji od nas da o tome brine i koji te može najbolje uraditi. Nagadjali smo iz čiste radoznalosti i nestrpljenja, u isčekivanju da saznamo za pravo riješenje, a takođe i želje da ~~probavamo~~ ~~nisp~~ ~~je~~ ~~druga~~ ~~svoje~~ ~~spasobnost~~ ~~te~~ na jednom ~~član~~ ~~član~~ ~~vrijemenu~~ ~~u~~ ~~večes~~ pitanju. I, možda, još potajno nade svakoga od nas da bi se na kraju moglo pokazati, kada nam to riješenje bude poznato, da je baš on ~~član~~ ~~član~~ ~~je~~ ~~najbolje~~ ~~nisp~~, da je njegovo predviđanje najbliže tom ~~član~~ riješenju.

U toga koji je bio pozvan da nadje riješenje, ~~član~~ ~~član~~, u Partiju, zapravo njen Centralni komitet - koga smo zamičljeli kao skup naših najstarijih, najiskusnijih i najspasobnijih drugova - imali smo bezgranično povjerenje. Bili smo absolutno sigurni da CK već odevno i uveliko radi na tom pitanju, te da se možda već zna i sasvim konkretno kako treba da započne i dalje se razvija ta naša revolucionarna i oslobođilačka akcija. A to što i sami još nismo bili dovoljno upućeni u sve to objašnjavali smo konspiracijom. Ni je bilo nikakve sumnje da će svaki od nas biti ne vrijeme upoznat sa svojom ulogom i zadacima u toj ~~predstojećoj~~ akciji.

Dakako, one ranije isuviše naivne predstave o revoluciji kao iznenadnom rezoružavanju neprijatelje, te njemačkim vojnicima kao ljudima među kojima mora biti i antifašista, naših saveznika, ko-

rigovao je brzo sam život. Ako se i mogla uočiti nekakva razlike između Austrijanaca i pravih Nijemaca, nismo znali ni za jednoga koji je pokušao uhvatiti vezu sa nama. U gredu i okolo po selima pojavilo se mnogo više ustaše i drugog oloča sa oružjem nego što smo mogli prvih dana zamisliti. Nas organizovanih i spremnih za prve akcije bilo je znatno manje od neprijatelja, pušaka ni toliko da bi bar svaki deseti mogao dobiti jednu, a nigdje<sup>nij</sup> nekog oružja "bez nadzora" koga bismo mogli, kako ni se nekada činilo, da se lako dokopate, niti neke isuviše nezadovoljne vojske koju bismo mogli, kao Rusi 1917., da prevuče na našu stranu. U takvim okolnostima nije se moglo misliti ni na iznenadni napad na glavna uporišta neprijatelja u gradu, a kamoli njegovo iznenadno razoružavanje na cijelom našem području.

Pa kako onda uopšte započeti? Sa diverzijama, sabotažama, napadima na usamljene Nijemce i ustaše u gradu? Da li je moguće da u takvim akcijama učestvuje više nas, da one postaje sve veće i šećće, a da neprijatelju ostanemo sve to vrijeme nepoznati? Kako najzad preći na veće oružane akcije, bez kojih nema revolucije, prije nego što neprijatelju podje za rukom da nam u gradu, gdje smo mu skoro kao na dlanu, nanese ozbiljnije gubitke?

~~Urijeseno je tih način nešto uvežalo se najprije i samo u Banji Luci. Kada su krajem juna ustaše pokušale da pohapse pozne komuniste u gradu, jedan dio je uspijeo da izmakne. Smisljajući kako da pohvataju sve, ustaše su jednog dana pustili uhapšene u nadu da će tada iz svojih skrovišta izići i oni koji su im prvi puta izmakli. Namjesto toga, naravno, posklanjali su se i ti koje su već imali u svojim šakama. Sela oko Banja Luke, u kojima neprijatelj još nije uspio da stvori svoja uporišta, pogotovo srpska koja su bila spremna na solidarnost sa svima kojih su se tekodje našli na udaru ustaše, pružala su mogućnošt ne samo da se tamo skloni već i rade na pripremanju revolucionarne i oslobođilačke akcije, pa su se ti naši drugovi tamo i uputili. Tako se desilo, sticajem i još nekih drugih okolnosti, da je u nas selo počelo da~~

stupa na revolucionarnu scenu mnogo prije nego što smo ranije zamisljali, imajući u vidu oktobarsku revoluciju koja je počela i pobjedila prvo u gradu da bi se tek onda prenijela i na selo.

Od ~~četvrtine~~ kada su u sela oko Banja Luke otišli drugovi koji su se prvi našli na udaru policije počelo je u nama postepeno – ispočetka u vidu povremenih nejasnih naslućivanja – sazrijevati mišljenje o daljem toku događaja, pa i misao da se onaj početar može odigrati u trenutku kada su iz grada izašli ti naši ~~ostali~~ drugovi. Vremenom nam je počelo izgledati ~~razlog~~, samo po sebi razumljivo, da ćemo i ~~ostali~~ ostali, koji ~~su~~ se bilo kada kompromitovali, poći za onim prvim, u sela i šume oko Banja Luke, gdje su ~~oni~~ već uspostavili ~~neke~~ prve baze, a da će u gradu ostati samo ~~ostali~~ koji su ~~već~~ kompromitovani. ~~ko~~ komunisti i njihovi simpatizatori.

A kada se "gore", "u šumi", iskupe svi ~~su~~ iz grada, koji su najodlčnije protiv Nijemaca i ustaša, i kada im se pridruže svi takvi iz samih sela, onda ćemo jednog dana, poslije mjesec, dva, tri, a najdalje do zime – pošto dotle Crvena armija dobrâ ispraši hitlerovce – pošto se saradnici Nijemaca, vidjevši kako ovi prolezze sa Rusima, dobro uplaše i demoralisuju – pošto se mi na ovaj ili ona način, uključujući i manje oružane akcije, dobro naoružamo – i pošto se ~~svi~~ ~~politički~~ ~~izgrađuju~~ vidjevši kako se stvari razvijaju, opredjeli za nos ~~četvrtinu~~ i bude, pod vodjstvom drugova koji su ostali u gradu, spremna da u trenutku naše odlučujuće akcije započne iznutra svoju akciju – onda ćemo, dakle, jednog takvog dana odozgo, iz šuma i sa sela, krenuti na Banja Luku i obračunati se sa ustašama i drugim zlikovcima. ~~koji~~ ~~ne~~ ~~de~~ ~~ni~~ ~~u~~ ~~da~~ ~~za~~ ~~veću~~ glasnu izjavu bire. S takvim našim povratkom u Banja Luku – kao što će se tako i drugi, širom zemlje, u isto vrijeme, vratiti u svoje gradove – završice se pobjednošću naša revolucije.

Tako nekako je izgledala ta druga, "popravljena", a u stvari i dalje isuviše ~~pravljena~~ i naivna slika naše revolucije, kakva se počela uobličavati u mojoj glavi poslije odlaska prvih drugova ~~četvrtine~~ u šumu.

Pošto se "središte" revolucije za mnoge od nas tako neочекivano "premjestilo" u sela i šume oko Banja Luke, ponekad bi ne znalo obuzeti osjećanje, kao da smo mi, koji smo još u gradu, na jedanput nekako osiromašili, našli se na periferiji revolucionarnih zbivanja, uskraćeni za mogućnost da učestvujemo u najinteresantnijim dogadjajima, tamo gdje se stvari odlučujuće riješavaju. U takvim trenucima, što god da sam radio, u mislima bих lutao okolo, po prostranstvima iza Starčevice i drugih brda iznad Banja Luke, i pokušavao da zamislim kako u tom času tamo život teče. ~~Što je vrtjeno više prelazio, to san se u mislima češće utiskivao~~ tamo gdje nam je ~~ostalo~~ jednoga dana bilo peti.

Cinilo mi se da se tako nešto moralno zbivati i u dušama ostalih drugova sa kojima sam tada bio u vezi. Kad bi, što se dešavalo skoro svakog ~~dneva~~, <sup>dneva</sup> ne više sjedilo u Milićevom voćnjaku, a osobito na iznaku dana kad bi se i sve drugo okolo počelo smirivati i kad bismo u jednom trenutku i sami najedenput začutali - pošto smo se prije toga do sita napričali o tekućim stvarima iz našeg "gradskog" života i njihovoj, prema našoj maštji, neuporedivosti sa onim što se zbivalo ~~vjeruje~~ "u šumi" - što je drugo moglo da izlazi pred naše oči osim onoga što smo mislili da se zbiva "gore", iza Starčevice i drugih brda, koja bi se u takvim trenucima, što je više padao mrak, sve više uzdizala i, okružujući grad i nas u njemu, sve više nam se primicala?

U svojoj maštji vidio bих teda neće drugeve "gore", ali u odnosu kakvi su bili prije izleska, i u odnosu na krako vrijeme od kako su gore izašli, nekako mnogo starije, ozbiljnije, zrelije i nekim novim i osobitim - nama (dok se ne nadjemo u istom položaju) nedostupnim - osjećanjem bogatije. Kao da su se i oni, po isteku dana punog svakojakih dogadjaja, tamo negdje iskupili i u krug posjedali, svaki sa piškom preko krila ili pištoljem na bedru, pa pričaju o raznim zgodama, doživljenim toga dana i u svom novom životu uopšte, u kojima su učestvovali svi ili samo neki, osobito oni koji su oduvječniali da budu osobiti, uporedjuju ih sa obično-

šću onih iz ranijeg života, razgovaraju o nama koji smo još u gradu  
du, o tome kad će krenuti na Banja Luku, te ko zna o čemu sve još,  
što bismo i mi "dole" tekodje tako rado htjeli da čujemo i znamo.  
I nisam mogao da im ne zavidim i ne poželim da se i sam što prije  
nadjem s njima, tječeći se, ako ću dotle mnogo šta i propustiti,  
da ću gora, ipak, etiči na vrijeme, prije "pohoda" na Banja Luku.

~~Mada je naša istorija mogla i jesti i bila je ipak moja kontrola da~~  
~~neću imati nikakve vlasti, niti vlasti nad drugima, niti vlasti nad sebi~~  
smo ~~činili~~ jedna izuzetno srećna generacija. Toliki ljudi  
prije nas su takodje imali svoje ideale – ~~zara kroz jačanje svijeta~~  
~~činili~~ jima je taj ideal bila, kao i nama, radnička revolucija – cijeli  
život se za njih borili i o njihovom ostvarenju meštali, da bi se  
na kraju i ugacili a da nisu doživili ~~činili~~ njihovo ostvarenje,  
ili bar neki znak koji bi negovještavao da će se ~~činili~~ ostvariti u  
~~činili~~ bližoj ili daljoj budućnosti počije njihove smrti. Koliko  
je istorije bila prema njima "nepravedna" – ne pružajući im moguću-  
nost da te ideale ostvere i dovodeći ih često u položaj da ~~činili~~  
~~činili~~ u svojoj starosti, posumnjuju ~~činili~~ da se oni mogu uopšte ~~činili~~  
ostvariti – toliko je prema <sup>(nama)</sup> ~~činili~~ generaciji bila "velikodušna".  
Neno ~~činili~~ ni dvije-tri-četiri godine ~~činili~~ kako smo počeli meštati o  
našoj revoluciji – a ona je, eto, već tu, pred nama, i mi smo nje-  
ni učesnici.

Osjećanje osobitog zadovoljstva i ponosa zbog te činjenice –  
da nam je pripala čast da živimo i djelujemo u trenutku najvećeg  
revolucionarnog prevrata u istoriji – u našoj revoluciji vidili ~~činili~~  
smo samo dio već započete evropske i svjetske revolucije – kako je  
eve to tada izgledalo neni i drugim mojim skojevskim vršnjacima –  
nije moglo tada biti ničim pomućeno. Uz druge okolnosti i naše go-  
dine su u tim prvim trenucima naše revolucije bile, izgleda, takve  
da niko od nas nije tada mislio na žrtve koje će ta revolucija ~~činili~~  
tražiti. Niti u mojim nezmisljanjima povezanim za moj izlazak u  
šumu, niti našim pričama o tome, nije bila prisutna misao o moguć-  
nosti pogibije, bilo moje, bilo nekog našeg druga. Kad god bih u  
svojoj maštji vidiо sliku našeg pobjedonosnog povratka u Banja Luku

- još prije nego što sam iz nje i izašao - na toj slici, kao i na onim iz naših priče, bili su uvijek prisutni svi neši drugovi koji su iz nje u revoluciju i pošli ili će za koji dan još poći.

Vrijeme ~~vremena~~ od trenutka kad se počelo izlaziti u šumu pa do noći i Milićevog polaska, 27. avgusta, ostalo mi je u sjećanju kao period u kome - što se tiče moga rada i onoga što som tada mogao viditi - kao da se i nije dogodjalo ništa naročito. Iz tog vremena u sjećanju su mi ostala jače urezana samo dva-tri dogadjaja, vezana uglavnom za moju i Milićevu kuću, kao i "oprštanje" od Banja Luke, kad se vrijeme našeg izlaska sasvim primaklo. Međutim, kad je riječ o tim dogadjajima, ne sjećam se ni datuma, ni redoslijeda, kad su se odigrali (onaj koji se pominje zapentili su drugi), ~~poznato neki neždo i nije "predustanči"~~, jeste pa prigovora izlaska u šumu.

Kad se Milićeva porodica odlučila, da odmah sutradan po izlasku iz zatvora njegovog oca, 31. jula, bježi za Beograd, gdje mu je stariji brat Predo već ranije otputovao, Milić se složio sa njim predlogom da ostane sa mnom u Banjoj Luci. Smatrali smo da bi mu iz Beograda bilo teže izaći u šumu - nismo tada mogli znati da je Predo u tom času već bio u zatvoru Specijalne policije (u celiji sa Radomirem Jovanovićem, seljakom iz Parcana, jednim od 5 zatvorenika koji će 17. avgusta, radi zastrašivenja beogradjana, biti streljani i potom obješeni na Terazijama), niti pak da poslije puštenja iz zatvora neće imati mogućnosti da izadje u šumu, te da će na kraju dosjeti u logor na Bonjici - kao i da je u svakom drugom pogledu bolje da učestvuje u borbi u svome kraju, zajedno sa drugovima sa kojima se već odavno poznaće. Njegovim roditeljima i mlađoj sestri je ~~bilo~~ <sup>položeno</sup> da se baš u takvoj prilici razvajaju ali se ipak nisi protivili Milićevoj odluci.

Tu noć, uoči njihovog polaska, starega smo smjestili kod Cikatkovskog. Bojali smo se da će ga ustaše potražiti čim čuju da su ga Hujenci pustili. A pustili su ga, koliko znemo, najviše zahvaljujući izvanrednoj upornosti Milićeve majke, koja je znala njema-

čki i uspjela da prodre do samog njemačkog komandanta grada. Pokušala je srušiti tada joj je budi "njemački džak", poslije fakultet za voditeljstvo i direktorij u Beču, te uvjerovala da mi sama ustaša rade u glavi, da ja on izjalan Nijemcima, da njih dvoje poznaju i cijene njemačku kulturu i sl., što je sve ostavilo izvjestan utisak na tog Nijemača. Međutim, iako je na toj osnovi postojala izvjesna neda, ipak je njegov izlazak poslije tri mjeseca provedena u Crnoj kući ~~u kojoj su živjeli~~ iznenadio njegove. Kad su se potom u velikoj žurbi, što sve da ponesu sa sobom, u Beograd, misleći samo na najnužnije stvari, što se moglo ponijeti u ruči, ~~ko je~~ najobičniji putnik, da ne bi gdje ustašama zapeli za oko, pošto su do Građiške putovali fizičkerom, savjetovao sam da ne nose ništa zimsko. — "Šta će vam zimski kaputi? Ionako ćete se vratiti prije zime!" — Ne sjećam se da li su me poslušali, ili je stari, uviјek pomalo skeptik, pogotovo prema onome što je doležilo od njegovi sinova i mene, "usijanih glava", ipak ponio zimsku odjeću. Za svaki slučaj, ako ne ispane po momu, ako Rusi sa Nijemcima i mi se ustašama ne izadjemo na kraj do prvega snijega.

Nije bilo leko ilegalcima za kojima je policija već tragala. Napolju su ih svi poznavali, a ukoliko se se zbog sastanaka i sl. morali češće kretati, makar i zamaskirani, teško je bilo da ostanu duže vremena nezapaženi od okoline, tamo gdje su ilegalno boravili, pa su morali da češće mijenjaju takva boravište. Tako sam jednog dana u našem stanu ~~metekao~~ Dušenku Kovačević, Žgrinu sećam Morača je na brzinu napustiti raniji ilegalni stan u kući Hikmeta Karahasanovića. Okolo se podelo govoriti, ili se tako ukućanima činilo, da u kući ima neka strana, nepoznata žena. Izrazio sam sumnju da bi se kod nas mogla osjećati sigurnije, pošto sam i sam spavao izvan kuće, ~~nećeći se da bi me jedna noć mogla potražiti~~ <sup>da</sup> policija. Osim toga, bilo bi teško u zaru izlaziti i ulaziti u naš stan (u koji su sa spoljnje strane kuće vedile otvorene, dosta isturene i dugačke stepenice), a da to ne bude nekome sumnjivo, budući da nam ranije nije niko dolazio tako obučen. Zar je već bio kom-

promitovan, znala se da se njime služe komunisti, ne samo Ženeve već i muškarci. Ako možda i nije dovoljno poznevala moju situaciju, Dušanka je znala za ovo drugo, ali je ipak došla nama pošto za trenutak nija imala kuda. Pošto je čula moje mišljenje riješila je da kod nas ostane koliko je potrebo da se nadje neko sigurnije mjesto. Međutim, pošla je ipak ranije nego što smo mislili.

Kod Cikatovskog se poslije aprilskog rata privremeno nastanio još jedan Rus. Iako se ranije bavio negdje nečim drugim (ljekar?), u Banjoj Luci su mu dali nekakav posao u policiji. Što je, kako nam se predstavljao, radio po nuždi. Kad sam poslije razgovora sa Dušankom pošao napolje, obratio mi se preko ograda. Kao iz neke emocijnosti, pa i prema meni - da ga ne bih mogao imati u svojim rukama, odnosno, ko zna šta se može još dogoditi, da ga u nekom slučaju ne bih mogao odeti i da bi našem razgovoru mogao dati i neki drugi smisao - nije govorio direktno i otvoreno, već u aluzijama, koje nisam mogao uvjek ni da razumijem. Ali je iz svega izlazilo, da je vidio kako je neko u zaru ušao u naš sten, da mu je jasno o čemu se radi - kao što bi te morale biti i drugima koji su to možda takođe vidili - te da nas upozorava kako bi se to moglo rđavo završiti.

Nije mi bilo jasno da li se radi o nekoj njegovoj posebnoj zaainteresovanosti za našu porodicu, koja bi zbog Dušanke mogla doći u nepriliku; ili je pak zaинтересiran i za njenu bezbjednost. Mogao sam ga shvatiti i tako kao ~~da~~ ne dijeli naše mišljenje, ali nas iz nekih obzira ovaj put samo opominje. ~~izuzevši da je to dovoljno da se ne bi tolerira~~. Ali i tako, da nas na oprenost opominje iz pokroviteljskih razloga, da nam pokaže kakav je uistinu, kako mu poslije, kada dodje naše vrijeme, ne bi pravili neke nepričlike što je radio u policiji. Kad sam Dušanki ispričao taj naš ~~za~~ ~~okolišavajući~~ razgovor, riješila je da se odmah prebaci na neko sigurnije mjesto. ~~Bez ogleda~~ ~~da je to dovoljno da se ne~~ <sup>je da se</sup> takvo mjesto oimeli pronaljili ili se moralati od nas, baš kao i od Hikmeta, uputite ~~čam~~ guje je sama znala, nakar samo za jednu noć.

Nije bilo uvjek lako naći ni odgovarajuće mjesto za neki partijski sastanak. Skojevski se još mogao, kao i ranije, držati i negdje napolju, u prirodi, kao da se radi o nekom izletu, igri, kupanju, a utoliko prije što bi mu prisustvovali oni koji su i inače stalno zajedno. Takvih skupina mlađih bilo je na sve strane, mjeseta njihovog okupljanja bila su stalna i svima znana, pa nisu skretala na sebe neku posebnu pažnju.<sup>17</sup> Redjutim, to nije odgovaralo i za partijske sastanke. Pogotovo kad je trebalo da im prisustvuje i neki ilegalac. Za to su bile pogodnije zatvorene prostorije. Ali i tada bi neka nepredviđljiva slučajnost mogla da dovede sve u pitanje.

Tako je jednom trebalo da se na našoj mansardi drži neki partijski sastanak. Bila su već stigla dvojica-trojica drugova (ne sjećam se više da li sam ih poznavao ili sam poslije zaboravio ko je to tads bio) kad sam pošao napolje, da bih pazio okolo i zadražavao one koji bi mogli da nam podiju u posjetu. U kuhinji Alije Mehića, okrenutoj prema našem stepeništu, vidio sam jednog policijca. Mora da se tu našao slučajno, sjedio je uza sani prozor, inače bi motrio iz nekog prikrjeka. Kad sam o tome obavjestio one u stanu, poslali su me prema gradu, da vratim druga koga su upravo očekivali. Ne sjećam se da li su mi uz njegov opis rekli da se radi o jednom Slovenscu, kako bih ga i po naglasku mogao prepoznati, ili sam to sam zapazio kad sam mu predavao poruku. Sudeći po sveuču bio je to Branko Babić, Slovenac, tada sekretar Vjesnog komiteta.

Drugom prilikom održan je jedan sastanak u potkovlju kuće u kojoj su stanovali Zubovići.<sup>18</sup> Dok su neki pazili dalje - Mirko Boban je sa jednom grupom bio na Kamenitoj čupriji (sada početak ulice Duška Košćice) - Milić i ja smo stražarčili u samom dvorištu. Jeden drug, za mene tada već u godinama, skrenuo mi je na sebe posebnu pažnju. U prolezu, na spoljnjem kućnom stepeništu, pogledao me je četvrt, ispitivački. Odmah sam pomislio da je to Stari. Do tada ga nisam nikada vidio, niti sam znao kako izgleda. Ali već dosta nas je znalo da ima neko vrijeme od kako je u grad stigao

jeden drug koga zovu Stari. Znali smo da ga svi slušaju, ne samo u gradu već i Šire, te da je svakako iz nekog višeg komiteta. Po svim pravilima konspiracije ništa od toga nismo smio znati. Ali neko od onih koji su znali ispričao je drugom, ovaj trećem, pa je to na kraju stiglo i do mene. Poslije izvjesnog vremena ponovo sam sreo Starog. Stajao je pred ranijim izlogom beogradskog "Vremena", kod Katalinovog čoška. Nors da je nekoga čekao, ili mu je bilo još rano negdje poći, pa je tako prekradivao vrijeme. Ovaj put pogledao me je kao nekoga već poznatog, da bi se odmah zatim okrenuo i nastavio da gleda u izlog. Pitao sam se otkle je, ko li je inače, kako se ne boji da ga neke na ulici, usred grada, ne prepozna.

Bad nam je javljeno da budemo svakoga časa spremni za polazak Milić i ja smo pošurili sa posljednjim pripremama. Pored ostalog htjeli smo da podjemo još jedanput na Vrbas, da se tamo do milje volje iskupimo. Ranije smo uvjek isli na Nedreški brod.<sup>19</sup> Ali za tu priliku pošli smo na Halilovac, gdje su dolazile Zora i Gordana Kovačović. Taj dan i to kupanje ostali su mi u posebnom sjećanju. To smo se oprštali ne samo od Vrbasa, već i svega drugog što je, inače, bilo pred nama mladim, a što se moralo najdanput presjeći i potisnuti, kako bi čekalo na neko drugo, bolje vrijeme. Nismo tada znali koliko dugo ćemo na to vrijeme čekati. Niti smo pomicali da ga neko, od nas četvero, neće nikad ni dočekati.

Znao sam i ranije da vidim u Zori, oduševljenoj i neumornoj skojevki, takođe i djevojku osobite dobrote i ljupkosti. No sve to njeni djevojački i ljupki uvjek je bilo, ili mi se bar tako činilo, kao u nekom oklopu, susdržano, potisnuto njenom predanošću revolucionarnom radu. Ali tada, na Vrbasu, gdje nismo došli po nekom skejevskom zadatku, zaboravljajući svjesno na nemilu zbilju oko nas, u okolnostima u kojima bi i neka strožija skojevska savjajest morala da "začmiri", vidiš sam je po prvi put samo kao djevojku, mladelačke životne radosti punu, nježnu, krhku - i zapitao se, nismo li mi tako često zajedno tek slučajno, što smo na istom poslu, ili tu ima i nečega drugog, nedovoljno još artikulisanog,

*(Nitičega)*  
od nas samih još nepriznatog, što bi moglo da pripada i samo nama dvoma, a revoluciji ne bi moralo da škodi. ~~Ukradbitar bilo vremeno, dobro i groba, da bude stvar u množstvu i učinku. Jer sama ješ neki čovek pa će svakako poći, za jedno se svakako pitanju, sa svojim zadatakom, na svoju stranu...~~

Prošlo je već toliko vremena, a majku nisam obavjestio o svojim planovima. Kad god sam to ranije ponišljao, uvjek bi mi se činilo da će biti bolje ako to ostavim za neki momenat kasnije. Kad bih je požurivao da mi završi džemper, započet još u maju, pitala bi me, šta će mi usred ljeta, da se možda u šumu ne spremam. Znala je da su mnogi već gore, ali i da neko mora ostati u gradu i nije bilo teško pogoditi šta bi po njoj bilo za mene bolje. Ako bih počuo da je uvjerim kako je ovo drugo čak prasanije i teže, znala bi odmah šta sam smjeram. Zato sam joj odgovarao, kako se ne bi još unaprijed brinula kako će mi biti gore, da se ne radi o tome, nego da ne mogu više gledati kako odgovlači dovršavanje tog mog, toliko željenog, crvenog džempera. Na to bi me pogledala sa nevjericom, ali bi džemper ponovo uzimala u ruke. Nije mogla znati da će ga završiti baš uči samog dana mog polaska u Šumu. Kao što ni ja nisam mogao znati da ću ga gore nositi toliko dugo, da će se skoro sasvim iscjepati, te da ću joj se, na kraju, poslije četiri godine, vratiti samo sa šalom ispletениm od njegove raspletene vune.

### P r i m j e d b e

1. Pored dogadjaja, važnijih i sasvim običnih, svakodnevnih, ovđe je riječ takođe o mišljenjima i osjećanjima, što inače i u stvarnosti uvjek ide zajedno. Uostalom, što se dogodja u glavi i srcu naroda, klase, njihovih pripadnika, takođe su dogadjaji. I to takvi bez kojih ne bi moglo da bude ni onih spoljašnjih. Da nisam mislili i osjećali - što smo mislili i osjećali - ne bismo stvorili - što smo stvorili. Dogadjaće sam pokušao da opišem onako kako kada sam ih vidi u momentu njihovog sticanja, a ne odmah onako kako će se tek dočnije pokazati. To veži i za odgovarajuće mišljenja i osjećanja. Kad je riječ o mišljenjima - ne rijetko ovakvim ili onakvim zablude - ponegda je dat uzgred i neki osvrt sa današnjeg gledišta. Ako se negdje, kad je riječ o osjećanjima, pominju i neka intimnija, nisu zaobiđena jer se i kroz njih, takođe, na svoj način, ogleda naša revolucija.

Ono što sam kao skojevac mislio da je pred nama - u aprilu, maju, junu, pa i nešto kasnije - po našoj tadašnjoj terminologiji nije bilo ustank već revolucija. Stoga se u ovim sjećanjima, izuzev u samom naslovu, namjesto onog prvog upotrebljava ovaj drugi izraz. U stvari, pojmovi narodoslobodilački ustank (rat) i socijalistička revolucija su se u našoj istoriji nerazdvojno isprepleli. Neko je to shvatio ranije, neko kasnije, ali malo kome je to moglo već tada biti isto tako jasno kao danas.

2. Prilikom beogradskih decenbarskih demonstracija 1939., žantamerija je pučala i ubila 6 a ranila preko 50 demonstranata (Istorijski Jugoslavije, Prosveta, Beograd, 1973, str. 424.). Kao žrtva tog zločina, pored druge dve studenta, pao je i Živan Sedlan, student Tehničkog fakulteta.

3. Tek ovih dana sazneo sam nešto više o istorijetu banjelučke skojevske biblioteke. Iz podataka Mursura Seferovića u knjizi "Šoša" (Narodna arnija, Beograd, 1972, str. 13-14.) može se zaključiti da je nastala negdje izmedju prve i treće mjesne partijске konferencije, koje su se održale 1931. i 1934. Najvjerojatnije u vri-

Jene druge partijске konferencije, u zimu 1932/33, kada je izabran Mjesni komitet Skoja u koji je tada ušao i Nikica Pavlić. Da ju je do ljeta 1934. vodio Nikica Pavlić, a poslije toga Ivica Mačar, može se zaključiti iz podatka da je ovome Nikica tada "predao dva desetak knjiga, koje su bile začetak skojevske ilegalne biblioteke" (n. d., str. 14.).

Biblioteku je Ivica Mačar vodio vjerovatno do 1936, kada je pošao na studije. Ne znam da li je tada moguće pouzdano ustanoviti kod koga je ~~esa~~ bila od 1936. do 1938. Te godine dobio sam je od Josipa Negeca - bio je to pun jedan kofer knjiga i brošura - ali ne znam da li ju je on prije toga vodio ili je bio samo posrednik između mene i tog prethodnika. Knjige sam preuzeo od njega u njegovoj kući. U jesen 1940, kad sam pošao na studije, biblioteku je preuzeo Miroslav Demirović, tada učenik VIII razreda gimnazije. Za vrijeme rata bila je skrivena u krovnoj konstrukciji njegove kuće, ali je nekoliko godina poslije oslobodjenja propala usled nesmotrenosti njegove tadašnje žene. Od nekih pedesetak knjiga i brošura sačuvala se samo jedna - Segalova "Politička ekonomija" - koja se u tom trenutku našla kod Mirka Vranića. Moguće je da je ona i danas kod njega a da on ne zna o kakvoj se to knjizi radi.

Biblioteka je raspolagala uglevnom dvema vrstama knjiga - naučnom i popularnom marksističkom literaturom i odobranim književnim djelima. Tako su tu bili Marksov i Engelsov "Manifest komunističke partije", Marksova "Radnica, cena i profit", (izdanje 1912.), Marksov "Osemnaest briner Luja Bonaparte", Engelsov "Anti-Diring", Lenjinov "Imperializam kao najviši stadij kapitalizma", Bebelova "Žena i socijalizam", zatim Segalova "Politička ekonomija", Talhajnerov "Dialektički materijalizam", kao i još neke druge knjige iz ove oblasti kojih se Demirović i ~~ne može~~ <sup>je</sup> sjetiti. Od one druge vrste tu su bile "Mati" od N. Gorkog, "Kako se kazio čelik" N. Ostrovskeg, "Gvozdena peta" Dž. Londona, "Rej Amerika". E. E. Riđa, "Periđki pokolj" Ž. Kasua, "Reda nora da bude" J. Popovića, "Vesna u vrućem vremenu", "Uzorci života i smrti", "Uzorci", ...

"Kajin put" M. Žicine, zatim "Moskva - Njujork - Madrid", "Nemen-to", "Petrolej", "Književne sveske" i dr. Imali smo i knjigu Maksa Vernera "Oružana snaga velikih sila", koja je bila naročito čitana jer je najvećim djelom govorila o ~~zvaničnoj~~ Crvenoj armiji. Sjećam se i jedne brošure, štampane vjerovatno u SSSR-u, u kojoj je "objavljavana" – što smo tada primali sa punom vjerom u "izdaja" Tuheščevskog i ostalih koji su bili streljeni 1937.

Knjige su bile u stalnom prometu. U trenutku kada su bile kod nene, one "opasnije", naučnu i popularnu marksističku literaturu, kao i književna djela koja su bila zabranjena, krio sam u jednoj šupljini iznad ladiće u mom kuću. Ostale su bile izmešane sa ~~drugim~~ drugim knjigama iz naše knjižne biblioteke.

Vodjenje biblioteke nije bilo samo tehnički posao. Bibliotekar je sam odabirao koju će knjigu kome dati, zavisno od nivca na kome je taj bio, keo i kojim redom će pojedine knjige davati nekome, da bi njegovo ideočko uzdizanje imalo neki svoj red. Na njemu je bilo i da se stara o popunjavanju biblioteke. Kada sam na sastanku na Sehitlucima početkom 1938/39. školske godine, tek što sam primio skojevsku biblioteku, bio predložen za našeg kandidata za ~~prvi~~ predsjednika gimnazijalnog literarnog udruženja "Mlada Jugoslavija" (pošto je raniji predsjednik Slobodan Glumac otišao na studije), tražio sam da se za to kandiduje neko drugi, a da mene biraju za knjižničara djačke biblioteke u okviru istog udruženja, kako bih tom dužnošću mogao bolje kamuflirati rad sa našom skojevskom bibliotekom, što je i prihvadeno (pa je za predsjednika kandidovan i izabran Ratko Vojinović, tada učenik VI razreda). Tako smo poslijepodne sredstava namjenjenih djačkoj biblioteci kupovali knjige (gdjegod se tada još mogla nabaviti takva literatura) za našu skojevsku biblioteku – pošto takve nismo mogli držati u djačkoj biblioteci – da bismo u isto vrijeme od svojih kuća prikupili druge knjige u istoj vrijednosti i unijeli ih u djačku biblioteku.

4. Ako sam, ipak, već tada znao nešto o Skoju, ili sam bar čuo za tu riječ, onda bi se činjenica da se togavšte newsjećam mogla

Tobjasniti tako da sam to što su neki drugi nazivali Skojem smatrao omladinskim djelom same Partije. No i meni je samom teško prihvatići da sam nekog o tome mogao nečto znati pa poslije zaboraviti.

Po sjećanju Mirka Bobana, na jednom sastanku kod Duge Slunjskog – na kome su bili Miroslav Denirović, Ragib Čaćirbegović i još neki – Rudi Kolak im je rekao: "Od danes, vi ste skojevci". Sjećan se takođe nekih sastanaka kod Slunjskog. O način zadecina, ali po meni sjećanju ne pominjući da su skojevski ili partijaci, govorili su nam Nikica Pavlić, Rade Ljčina, Ivica Mačar i, evo se ne varam, nečto kasnije, Rudi Kolak. To što se isticalo da se radi o zadeci mlađih komunista nije me nevodilo na ponisan da smo mi neka posebna omladinska komunistička organizacija pored Partije. Činilo mi se da se time naglašava nečto što smo sami znali: da smo mlađi komunisti i da se utoliko – shodno našem uzrastu, iskustvu i sredini djelovanja – neši zadeci rezlikuju od zadatske starijih drugova, koji djeluju u drugim sredinama, ali sa kojim zajedno pripadamo jednoj komunističkoj organizaciji, Partiji. Ako sam takođe bio na sastanku koji poninje Boban, ili sam čuo one iste riječi ali – osim što sam kao i svaki drugi znao da se radi o prijemu u (po meni tada jedino) komunističku organizaciju – nisam shvateo šta one stvarno znače, pa sam ih stoga mogao i zaboraviti, ili pak one tada nisu ni izgovorene, ali je Boban svoje dočnije saznanje (ako to ne neki drugi način nije već tada znao) projicirao na nomenat kada je taj sastanak održen.

Tako je i Miroslav Denirović bio neko vrijeme skojevac a da to nije znao. Kad je na jedan sastanak dođao Šoča, svaki čas se obraćao prisutnicima: "Vi, skojevci...", na što je Denirović, kako sam kaže, "važno klimao glavom" a da nije znao što ta riječ znači. Poslije je pitao jednog druga, koji je takođe bio na sastanku, i ovaj mu je objasnio njeno značenje. Kako, međutim, nisam nikada ništa pitao, očekujući da će mi se i bez toga reći sve što je potrebno da znam, moglo se zaista desiti da uprkos svemu što sam radio u Skoju o njemu u isto vrijeme nisam znao koliko su tada znali

nek drugi skojevci. U stvari, da bi jedan skojevac u ono vrijeme mogao da ima jasnu predstavu o tome šta je Savez komunističke mladine Jugoslavije, bilo je nužno da zna - osim onoga što su same te riječi govriile - najmanje još dvije stvari. Prvo, da su Partija i Skoj dvije zasebne komunističke organizacije. Drugo, da zna nešto više o samoj organizaciji Partije i načinu njenog rukovodjenja Skojem. Ako je ono prvo nekima i bilo poznato, ovo drugo skojevci u ono vrijeme niti su znali, niti su mogli da znaaju. No, što je svakako najvažnije, nije im to bilo - za njihovu skojevsku djelatnost - ni nužno da znaju.

5 . . . . (na str. 53.)

6 Veselin Kesić, jedan od ljotičevskih "lídera" u banjalučkoj gimnaziji. Sada, u Njujorku, profesor teologije.

7 Sacu sam poslije toga, u jesen 1945, sreć u Beogradu. Nisam slušao da se u nedjrevremenu isticao kao ljotičevac, da je uđinio još nešto posebno rđavo, pa sam ga ostavio na miru. Dosta je kažnjen, mislio sam, time što se našao na pogrešnoj strani. Činilo mi se da je od one vrste koja je naš neprijatelj postala iz punke gluosti. I da ima još toliko karaktera da je, našavši se poslije svega pred očim, mogao da se zastidi svog negdašnjeg postupka.

8 Drago Bilbija je uhapšen već 12. juna i zatvoren u Bihaćku kulu. Krajam istoga mjeseca ubile su ga ustaše.

9 Strahinja Radetić je 1940/41. bio protsjednik Centralnog udruženja studenata tehničke (CUST) beogradskog Tehničkog fakulteta. <sup>Praću žalbu (uzimanju na račun) na ovaj predmet studenta</sup> U upravi tog udruženja bio sam delegat Crvene pionice. Uhapšen je i ubijen zajedno sa Dragom Bilbijom. "Zadnjih dana juna (navodno 28. juna) Maks Luburić je iskupio u zgradi županije ustašku grupu Ehvera Kepetanovića i nekoliko domaćih ustaša da bi im objasnio na koji način treba postupati prilikom likvidacije Srba, kako se jednim metkom ubija deset Srba i slično. Nakon održanog predavanja poveo je prisutne na "zornu nastavu". U okviru te "nastave" pobijena je i jedna grupa komunista, a među njima Drago i Strahinja.

(Slavko Odić, Radnički pokret Bihaća i okoline do ustanka 1941, Podgrmeč u NOB, 1, Vojnoisletvački zavod, Beograd, 1972, s. 101-2.)

10. Radenko Stojnić je rodjen 1914. u Dobrom Polju (B. Krupa). Učiteljovao je u Grabovici, Jošikovim vodama (gdje je zbog svoje naprednjačke djelatnosti bio otpušten) i Hripavcima. U ljetu 1941. postao je vojni povjerenik Partije za srez Ključ. Polovicom jula u Ključu je održan sastanak na kome su Osman Karabegović i Josip Mađar Šoša njemu i Safetu Filipoviću Fricu prenijeli zadatke. Sutradan su Radenko i Safet bili uhapšeni – neko je taj sastanak pravljio. Radenko je odveden u logor u Gospicu, gdje mu se gubi svaki trag, a Safet u logor u Staroj Gradiški.

11. Milan Filipović je rodjen u B. Dubici. Radio je na pripremanju ustanka u Gosinekoj krajini i Podgrmeču. U ljetu 1941. ustaše su ga uhapsile, osudile na smrt i streljale. Kao izuzetno hrabar i za revoluciju zaslužen proglašen je za Heroinog heroja. (Više u prilezima Mirka Turića i Voje Stupara – Podgrmeč u NOB, 1.)

12. Slavko Boban, stariji brat Mirka Bobana, tada simpatizer Partije. Za vrijeme rata, bolešljiv, učiteljovao u Senju. Umro 1952.

13. Faik Pašalić nije tada imao neko posebno zanimanje, pa mu je rad u partijskoj tehnici bio glavni posao. Umro 1974.

14. Po pričanju Mirka Besarovića, koji je tada u Parizu spremao doktorsku tezu, inicijativu da u Sarajevo prenese Istoriju SKP(b) dao je Boris Kidrič, kad je čuo da se spremi kući. Besarović, u to vrijeme simpatizer Partije, bio je tada s Kidričem u takođnjem udruženju jugoslovenskih studenata (presjednik Pavle Savić).

Boris Kidrič je, kao tome viđniji, nepravilno dvostruko dno na konferu Besarovića, stavio u njega Istoriju, i potom ga svog ponovo izlijepio novom postavom. On mu je takođe nepravilno plan putovanja i dao vezu na jugoslovenskom brodu koji je iz Venecije plovio preko Sušaka za Dubrovnik. Bio je to jedan od članova posade, koji mu je onogućio da se na brod okreće bez pregleda stvari. Na stanici u Hunu, pred prolazak dvorskog voza, Besarović je izbjegao pretres,

pozivajući se na to da su mu stvari već u Sušaku pregledane. Kao dokaz za to pokazao im je pečat sušačke policije na njegovom pasusu, koga je dobio preko veze na brodu. Fretres je ipak doživio na sarajevskoj stanici, ali od jednog starog i nepopustljivog trošarinka koji je kontrolisao da nema u koferu - čurke (koje su proizvoljači iz Hercegovine pokušavali unijeti u grad bez trošarine).

Od četiri primjerak Istorije, možda prvih što su stigli u Bosnu i Hercegovinu, Kadarović je dva predap Pavlu Popoviću (za koga misli da je bio u Mjesnom komitetu za Sarajevo i koji je stanovalo u njegovoj kući), a druga dva Pavlu Goraninu (Pauliju Štajneru). Tačno je jedan od tih primjera mogao da stigne još istoga ljeta i u Banju Luku.

15 Po sjećanju Srdjana Zarića (tek ovih dana sam saznao da je i on bio u našoj grupi), na prisilnom radu u Motikama bili su ~~učesnik~~ Ličina, Braco Potkonjak, Radomir Skakić, Vladeta Vasić, braća Roko, Zoran i Zdravko Kovačević i Dušan Vladetić. Iako je bio organizovan samo za Srbe, Zariću se čini da je na prisilni rad nekoliko dana dolazio i Ivica Mažar (s kojim je zajedno studirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu), odnosno da je na radu bilo i nekoliko komunista Hrvata. Boro Jović, koji je takođe bio na prisilnom radu u Motikama, sjeća se još ~~Koljka~~ Nikolića (bio nam tamo kuvar), Bože Tričića Ljepog i Ota Rebule (Čeh?), a od ustaških sprovodnika Željka Stilinovića.

16 Branko Bujić Sedmak, moj ujak, rođen je 1901 u Prijedoru. Ubile su ga Ustaše u Jedovnom, 1941. Pravo je studirao u Zagrebu i Beču, doktorat položio u Zagrebu 1928. Na Pokrajinskoj konferenciji za BiH 1927. izabran je za člana Pokrajinskog komiteta i zadužen za rad Crvene pomoći. Za njegov revolucionarni rad Državni sud za zaštitu države osudio ga je u Beogradu 1930, zajedno sa Ognjenom Priceom i drugim, na 5 godina robije, koju je izdržao u Zenici, Lepoglavi i Sremskoj Mitrovici. Za vrijeme izdržavanja robije u S. Mitrovici osudjen ponovo na još dvije godine robije. Bio je istaknuti ekonomist. Na robiji u Zenici prevodio je u studijske svrhe

dijelove Marksovog "Kapitala", zatim je preveo cio Hilferdingov "Finansijski kapitel". Kasnije, u S. Bitrovici, radio je na jednoj većoj studiji o ekonomskim krisama kapitalističkog svijeta. Ručkopis je sačuvan i štampan pod naslovom "Teorija krize" (Narodna pre-  
prosvjeta, Sarajevo, 1958.). Po izlasku sa robije objavio je veći broj članaka u časopisima "Naša stvarnost", "Književni savremenik", "Kultura", "Pregled", "Život i rad", "Znanost i život" i dr. (Više u prilogu Miće Gašića: "Životni put revolucionara dr Franke Bujića", Kozara, 1, Vojnoizdevački zavod, Beograd, 1971.)

17. reti ili šesti kesten uz ivici glave ulice, počev od kraja parka prens hotel "Bosni", sada ispred Pošte, bio je mjesto okupljanja skojevaca iz Gimnazije, Trgovačke akademije, Učiteljske škole, te mlađih radnika. Tu bismo se nalazili svako veče, upoznavali se sa najnovijim dogadjajima, ili pak nekim zadatkom, posmatrali šetače na korzu ispred sebe (uključujući se u tu šetnju čas jedni a čas drugi, da bi se opet vratili pod kesten), vodili razne diskusije, pjevali naše pjesme. Ljotićeveci, ili neki drugi gi nema nenaklonjeni, nisu smjeli da se zamsteve ni negdje blizu.

18. Po sjećanju Muhameda Hasanbašića riječ je o sastanku ne kome je on, dobivši novi zadatak, predavao u prisustvu Starog Vahidi Zagajlić dužnost vodjenja Crvene pomoći u gradu.

19. Medreski brod je bio mjesto gdje bi u ljetnim mjesecima dolazili na kupanje komunisti i simpatizeri sa Hiseta. Nekoliko godina pred rat usudila se da jedanput tu dođe i jedna grupa ljotićevecaca. Prošli su tako da im tako nešto nikada više nije palo na pamet.

5. Pomenuo bih ovđe drugarice i drugove, uglavnom iz generacije 1920-1925, koji su stupali u Skoj nekoliko posljednjih predustaničkih godina. To su Želimir Barić, Mirko Boban, Boro Cvjetković, Brane Cvjetković, Zunra Čejvan, Nada Čirška, Dušanka Čumura, Nevenka Čurulija, Ljubinka Čekrlija, Miroslav Demirović, Milan Dragić, Danilo Drča, Danilo Djidara, Zubajda Djumrukčić, Nebojša Djurica, Džabić Edhem, Džabić Kaspo, Safet Fejzić, Hanzalija Galijašević, Šenca Galijašević, Ziba Galijašević, Čedo Glunac, Đoko Glunac, Ahmet Hadžihalilović, Vojin Hadžistević, Fadil Imanović, Račuša Jović, Sida Jelić, Mira Jotanović, Mileva Ljubotinja, Rehnića Radenić, Ismet Kapetanović, Vlado Kapor, Hikmet Karahasanović, Slavko Kosarica, Ždrava Korda, Duško Koštice, Adem Kovačević, ~~Mirko Kovačević~~, Gordana Kovačević, Mirko Kovačević, Zora Kovačević, Vladimir Kozomara, Mile Kresić, Ilijaz Krupić, Mujo Kušnić, Branko Laztrić, Avram Levi, Hened Ličina, Sloboden Macura, Osman Maglajlić, Fahrudin Mahić, Osman Melkić, Marinčo Milojević, Jozo Nemec, Koljka Nikolić, Kazimir Obradović, Ivica Odić, Zvonko Odić, Dane Pavlić, Dušanka Perović, Edhem Pebrić, Braco Potkonjak, Ničo Radaković, Božo Redman, Ivo Rolić, Ibro Sarać, Brago Slunjski, Lutvija Smailagić, Sloboden Stojnić, Bosa Stupar, Dessa Stupar, Nada Valenčić, Ante Verunek, Dragoljub Vidović, Lazo Vidović, Adam Vijtjuk, Vladimir Vijtjuk, Mirko Vrančić, Kamenko Vujišvić, Radovan Vulin, Predoje Zubović, Bosa Miličević, kao i još neki drugi čijih imena se, sačeklost, ne mogu više sjetiti.

Dok su neki od pomenutih krajem tog perioda tek stupali u Skog, drugi su do tada postali već i članovi Partije. No to tada nisam mogli znati, kao što nisam mogli biti uvjek sigurni ni da li je neko, koji se krecao u našoj sredini, bio u tome času samo simpatizer ili već i organizovan. Tako je Mirko Boban jednom prilikom 1941., predložio Zagi Umičević da se Rehnića Radenić prima u Skoj, a kad ga je ovaj, poslije nekoliko dana, sreć na ulici, saopštio mu je: "Mirko, od dans si kandidat za člana Partije!"